

Maatla a Phetolo ya Modimo

Tucson, Arizona USA

1965-Lwetse 11

1 [Mokaulengwe Carl Williams o itsise bareetsi Mokaulengwe Branham — Ed.] Ke aleboga, mokaulengwe. ["E le ruri ke tshono go re nna le Mokaulengwe Branham a nna a tla kgapetsa kwano mo Phoenix. Ke akanya gore o tla Phoenix go gaisa mafelo a mangwe. Mme re batla go re a tswelopele ka go nna a tla, fa sa le kwano, le fa gontse jalo. Modimo a go segofatse mokaulengwe Branham."] Ke a leboga, ke a leboga, Mokaulengwe Williams.

Dumelang, ditsala.. Ke ... Wa lelapa la bo Rra-Shakarian, Mokaulengwe Williams le Kgaisadi Williams le bontsi ja bone ba ba fano ba itse ka gone. Ke bone seo mo ponatshegolong, mo dingwageng tse pedi goya ko go tse tlharo tse di fetileng pele ga a simolola go lwala, mme go ga diragala.

Mme ngwaga o o fetileng re ne re le fano, ke dumela gore e ne e le ka Hirikgong, ko bokopanong, ke nako e moperesiti yole (leina la gagwe ke mang? Ke lebetse leina la gagwe jaanong) o ne a le fa. [Mongwe a re "Stanley." — Ed.] Stanley, MoBishopo Stanley, go tswa ko kerekeng ya Katuliki. Le gakologelwa ga a ne a ntsiseta Baebele, le a itse, mme a nthaya are.

E ne e le sediporefeso se se builweng se le mmalwa, "Morwadiake, of fodisitswe."

Mme o ne a itse gore ponatshefelo e ne e re ga a kake a fola. "O tla tlhokafala go le mo mosong mo gare ga nako ya bobedi le ya boraro.." A le a se gakologelwa? [Mongwe o araba a re, "Ee." — Ed.] Jalo, nako ya bobedi kana ya boraro.

2 Mme ga ke a ka ka kgona go bolelela Demos. Mme le fa gontse jalo ke ne ka bolelela mmaagwe wa bobedi (mosadi yoo nyetsweng ke rraagwe) yo o neng a le teng mo kamoreng, gone fela go kgabaganya lefelo le le fano. K bo ke re, "Ga a kake a fola."

Mme Mma Shakarian a ba a re, "Ee, mongwe le mongwe o a porefesa."

Ka bo ke re, "Ee nna ka bonna ke ka tswa ke le phoso, mme ke buile jalo. Ga a kake a fola."

Ke ne ka bolelela bontsi ja bone, dingwaga tse di tlharo tse di fetileng, "Ke mmone a sia a , mme a ba a palama mo bolaong. Mme o ne a tsholoetsa matsogo a gagwe mme a nkgoelela, jalo. Mme Ka—Ka seka ka kgona go fitlhelela fa a neng a le gone. Mme ke bonye a tlhokafala. Mme ke ne ka leba, mme go ne go na le sengwe, gone go na le sesupa nako, mme e ne ya re sengwe sa gore fa ga re ga nako ya bobedi le nako ya boraro."

Mme mobishopo a ba a re, "Ee, ke ta lepa mme ke bone gore seo se tla diragala jang." Jalo, se ne sa diragala.

3 E le ka nnete ruri re maswabi. Ke akanya gore kereke e latlhegetswe ke motho yo mogolo, ka Kgaisadi Florence Shakarian. Mme, e ne e le moopedi yo mogolo, e ne e le mosadi yo o neng a tladitswe ka mowa o o boitshepho.

Ke ne ke na le mmagwe; mmaagwe e ne e le mongwe wa batho ba ntlha ke kopana le bone kwa Letshitshing la Bophirima, fa mmagwe a ne a fodisiwa. Ga dingaka ... O ne a idibetse, mme a rurugile mmele otlhe. Mme jalo — ngwaka e e neng e le foo e ne ya nthaya, ya re, "Jaanong o bule ko tlase fela thata ga o rapela. O seka wa tsosa modumo. Mosadi yo o a tlhokafala."

Ka bo ke re, "Ee, rra."

Mme a ba a re, mme a tswelopele a mpolelela. Mme, jalo, Ke ne ka seka ka nna le tshono ya go bula molomo wame ke bua, jaaka.

4 Jalo, e ne e le Mokaulengwe Demos yo o neng a ntaela gore ke tsamaele ko godimo ke ye go mmona.

Jalo, ka tsamaela kwa kamoreng tse di kwa godimo. Mme Florence o ne a khubame mo bodilong fa fatshe, ga bo gore mosetsanyana yo o montle, le basadi ba banwe ba bantsi. Mme ka tsamaela fa go e ne ka bo ke morapelela, mme ka se bolela. Mme o ne a idibetse. Mme ka mo bolelela gore o tla tsoga gape. Mme o ne a dira jalo. Dingwaga tse pedi tse di latelang one a tlhokafala. Mme jaanong Modimo o araba dithapelo tsa rona.

Mme jaanong re itse seo, re dumela gore rotlhe re tsile fano lefatsheng ka gorata ga Modimo, mme re tla tloga fano ka tsela e e tshwanang. Ka bongwe ka bongwe, mongwe le mongwe wa rona o tla kgabaganya kgoro eo. Mme ke sone se re leng fano mo mosong ono, re kgobokanye mo Bokopanong jo ja Banna ba Bagwebi ba Bakeresete. ke gore re bue ka dilo tse, le go ba baakanyetsa, 'ka gore re itse gore ba tsile go tla e le ruri.

5 Jaanong Kgaisadi Florence ke mosadi yo o motlana, Mokaulengwe o sa tswa go mpolelelao ne a le dingwaga tse di masome mane le bobedi, , mme o monnye thata. Mme pele ga ba, o ne a setse a itse

gore o na le bolwetse, ka goreng, Ke ne ka bona ponatshegelo mme ke ne ka bolelelwa gore o a go felela jang. Mme, go tsile go nna jalo. Modimo o itse gotlhe ka gone, le gore o ne a bona Jeso mo kamoreng pele ga a tlhokafala. Ga re bate go mo rapelela, ka gore re dirile jalo gantsi thata. Re bata go leboga Modimo fela ka botshelo jo bo neng bo le mo magareng a rona, jo bo re tlhotlheleditseng rotlhe, jaaka Kgaittsadi Shakarian.

Mme re bata go rapelela Mokaulengwe Demos, le Kgaittsadi Rose. Mme gakologelwang, ba ne ba ne ba amega mo go bothoko mo botshelong ja bone, nako e e fetileng e ne e le rraagwe, gompiano o mo ... mo dingwageng tse di fetileng. [Mongwe o bua le Mokaulengwer Branham — Ed.] Mme, gape, ee, , lobakeng le le sa feteng dikgwedi tse di lesome; le kgaittsadi, Kgaittsadi Edna, gape.

6 Jalo, Ke itse kafa ke ka utlweleng Mokaulengwe Demos. Ke ne ka nna le ntate, nnake wa mosimane, le ngwana ba thokafala ka go latelelana mo malatsing a se kafe, jalo Ke—Ke itse gore o ikutlwelela jang mo mosong ono. O ka itse fela ga o kile wa diragalelwa ke se se tshwana, ke gone o ka itseng gore o ka utlwela bothoko jang. Mme ...

[Modumo go tswa mo segodisamodumong — Ed.] Ke nna ke bakileng modumo oo. Intshwareleng. Ke ne ka kgopa sengwe sa ditshipinyana tsa didirisiwa golo gongwe fa, ka seatla same. Jalo Ke—Ke kopa maitshwarelo ke dirile gore e dire modumo thata, ke ne ke sa ikaelela jalo.

Jalo a re emelele jaanong ga re ... ga o kgona, ga e le ... A re obeng ditlhogo tsa rona.

7 Ntate wa Legodimo, re kgobokanye fano mo mosong ono, go Go obamela, le go Gofa malebogo le kgalaletso, og romela Jeso Morekolodi wa rona, gore re na le tsholofelo gore ga botshelo jo bo sena go feta, re bona gore ga go tthomamisege gore re tla tshela fano nako tsotlhe. Mme, Ntate, go bona seemo se thomolang pelo se mebele e ke kgonang go tsena mo go sone, re a itumelela gore ga re ya go nnela ruri fa. O dirile tsela ya phalolo, ka tsela ya mogorogoro wa loso.

Mme, Ntate, re a Go ititumelela mo mosong o, ka botshelo ja yo o neng a ema le rona, mo lobakeng le le ka fa tlase ga ngwaga e efetileng, a opela dipako tsa Gago; Kgaittsadi Florence Shakarian, jaaka re ne re mo itse. Mme o re boletse bogologolo pele, le eleng mo dingwageng, gore se sene se a go diragala, gore ga go kake ga re tshosa thata. Mme re aitse gore se o se buang ke nnete. Mme Lefoko la Gago la re, "Motho yo o tsetsweng ke mosadi o malatsi mannye, o bile o tletse khuduego." Re itse gore seo le sone ke nnete, Morena. Re a itse gore rotlhe re tswanetse go go feta ka mogogogoro oo. Jalo re a Go leboga ka botshelo ja gagwe jo bo neng bo le mo lefatsheng. Mme re dumela ka tumelo, gore jaanong, mo mosong o, dule mo ntleng e e thomolang pelo e ya diboko, go tsena mo go mmeleng wa kgalalelo o ka se keng wa lwala. Mme ditalente tsa gagwe tsa go opela, le lentswe le a neng a na le lone, le mowa wa gagwe o o neng o humile mo tshagofatso ya ga Keresete! Gore o ka boa mo mosong o, ga a kake a go dira ka gotlhelele; o tla ba a tshwanelwa ke re a tse ke go ralala se gape. E e leng, jaanongn go fedile, o na le mmaagwe le rragwe. Ba beleditse ngwana wa bone ko gae. Jalo, re—re a Go leboga.

8 Re bata gape go rapelela kgomotso, ya ga Mokaulengwe Shakarian, mokaulengwe yo o rategang, re itse—botshelo jo a bo tshedileng, le pogisego e e a neng a e ralala mo malantsing a a bofelo, mme le ka fa a leng; re bona jaaka fa a tsofala, le moriri wa gagwe o thothorega, le magetla a gagwe a obegela kwa pele, mme le fa gontse jalo a leka go direla Modimo. Modimo, mo nonotshe mo tsatsing leno. Re a rapela, Modimo , gore o re neye seo. Re rapelela mongwe le mongwe wa botlhe ba ba hutsafaditseng ke go tsamaya ga gagwe.

Mme, Morena, jaaka re akanya ka se, a re gakologelwe gore le rona re tshwanetse go tsamaya ka letsatsi lengwe. Ga re santse re kokopane mmogo fa mo Boleng teng ja ga Morena Jeso, re tla Go kopa gore o tsise gole go sha mo megopolong ya rona. Mme a re e thathobeng, jaaka go ne go ntse, kana re sekaseke matshelo a rona, gore re nne ka fa tlase ga Madi le mo Tumelong. Re neye seo, Morena.

9 Jaanong jaaka ke leka mo diemong tse go tsisa molaetsanyana ko bathong, letsatsi leno, Ke rapela gore O nthuse, Morena. Nnonotshe, ka gore Ke—Ke—Ke a e tlhoka, Morena. Mme ke rapela gore O go re neye. Mme a go buiwe wengwe se se tla Go tlotlang. Mme ga go na le mongwe fano mo mosong o, yo o sa ipaakanyetsang go kgathana le oura e e latelang, a nako e e nne e ba tla ineelang mo go Ene yo O neng a re, "Ke nna tsela, le boammaaruri, le botshelo; ga go tle ope mo go Rara fa e se ka nna," tota le Morena Jeso Keresete wa rona. Mme re kope se mo Leineng la Gagwe. Amene. (Le ka nna fa fatshe.)

10 [Mongwe ko borerelong o bua le Mokaulengwe Branham — Ed.] Mokaulengwe fa o bata go itse gore a mongwe le mongwe o kgona go utlwa sentle. O na le dikapamantswe tse pedi tse di buletsweng. A gosiamé? A le a utlwa? Tsholetsang matsogo a lona ga le kgona go utlwa. A le a utlwa? Tsholetsang matsogo a lona. Gosiamé.

Ke kopa maitshwarelo ga re na lefelo le le lekang mongwe le mongwe mo mosong ono. Mme re tshepha gore ga ke kitla ke tsaya lebaka le le leele fa, go lekanetse fela go re tsisa mo palong ya

Lefoko; gore Morena Modimo o tla tlota Lefoko la Gagwe le le badiwang, mme o tla re fa tshegofatso ya Gagwe, gore re mo direle ka lone.

11 Mme ke ne ka bolelelwa ke Billy Paul, mo mosong one. gore go katswa go kgonegala gore re tla bo re rera mo Tshiping e e latelang kwa kerekeng ya Grantway Assembly of God of God, kwa Tucson. Ga go na le mongwe fa yo o tswang kwa Tucson, Ke ka nna ka se ke ka le bona mo bekeng e. Ke ta bo ke le kwa Grantway Assembly of God, mo Tshiping e e latelang.

Jalo ke gone re boang go tswa kwa Botlhaba, mme ke itwatsitse go se kafe, ka go ja thata, ka go fa batho ba nnang kwa dithabeng ba neng ba tshwere ka tshiamo e e feteletseng. Mme—mme ke ne ka lwala, jalo kentse ke sa ikutlwe sentle mo bekeng e. Jalo, le nthapeleleng. Mme ...

12 [Mongwe o o akgela a re, "Kgaga tse di ntsi." — Ed.] Wa reng? ["Kgaga tse di ntsi."] Mokaulengwe Carl Williams ka dinyao tsa gagwe, mme ke tsaya gore re a ditlhoka gone jaana, o ne a re, "Kgaga tse dintsi." Ga ke itse ka seo, Mokaulengwe Carl, mme go na le dithora tse dintsi. [Mokaulengwe Branham o a tshega.]

Jalo ga gona le mongwe yo le batang go mo rapelela mo mosong ono, ke goreng Ke—Ke ka itumela thata ga e ka bo e le gore le rapelela nna, ka gore Ke—Ke a thoka.

Jaanong re bata go tsena mo Lefokong ka bonako.

13 Gape ga ke bate go le baya fa lobaka le le leele, ka gore ke dumela gore gona le ba ba gokeletseng maranyane a megala ya mesokelatsebeng gotswa kwa mafelong a mantsi, mo mosong ono, e gokeletswe go simolola kwa mafelong a kwa Bophirima ja letshitshi go ya kwa Bothaba ba letshitsi, le go tswa kwa Botkone le Botsheka. Diphuthego tse di ntsi, ntsi di na le manno jaaka le na le one fa mo tabanakeleng. E gokeletswe gape kwa Phoenix, gore e goroge gongwe le gongwe kwa go nang le ditirelo teng ... Mme ba kokoanetse mo dikerekeng le mo matlong, le dilo tse dingwe jalo, ka makhubu a a utlwalang sentle a seromamowa. Ba re go botoka go na le fa e le kgaso. Ke megala e e gokeletseng ka founu, ba baya sekapi kana maekerofoouno, kana sepe fela, mo kamoreng. Mme ba ... Mosadi wame o ne a tswa kwa Indiana a ya Tucson maloba mo bekeng e e fetileng, one a re go ne go utlwala go tshwana fela le fa o le mo kerekeng fano. Jalo re rapela gore Modimo a segofatse botlhe kwantle ba ba reeditse ka mogala mo mosong ono, gope fela ko ba leng. Kwa New York gompiono go ta bo go le, thapama, le dinako tse di farologanyeng jaaka e megala e ko mafelong a farologanyeng mo sechabeng.

14 Jaanong mo Lekwalong la Baroma, 12:1-2, re rata—re rata go bala Efangeli.

Ke gone, bagaetsho, ke a lo rapela ka mautlwelobotlhoko a Modimo, gore lo ntshe mebele ya lona setlhabelo se se tshedileng, se se itshepileng, le se se lebosegang mo Modimong, mo e leng tirelo e e lo lebanyeng.

Lo se ka lwa bopega jaaka lefatshe leno: mme lo fetolwe ke bošafatso jwa pelo tsa lona, gore lo lemoge mo e leng go rata ga Modimo, mo go molemo ... le mo go lebosegang, le mo go itekanetseng.

Jaanong, ga Morena a ratile, Ke rata go tsaya sethogo same mo mosong ono, sa: *Maatla a Phetolo ya Modimo*.

Lo se ka lwa bopega jaaka lefatshe leno: mme lo ... fetolwe ke bošafatso jwa pelo tsa lona, jaanong, mme le, lemoge mo go molemomo mo go itekanetseng le lebosegang, le gorata ga Modimo.

15 Ke sethogo se segologolo se se tlwaelesegileng se se dirisitsweng ke baruti ba bantsi ka nako tsotlhe. Se sale sentse se dirisiwa go tloga ga nako e se neng se kwadiwa. Mme le fa gontse jalo, sengwe ka lefoko la Modimo, ke gore ga le ke le tsofala, ka gore ke Modimo. Ga le ke le tsofala. Jaanong mo kokomaneng engwe le engwe, go ka nna dingwaga kana gaufi le dingwaga tse di didikadike tse di masome mabedi le boferabobedi kana go feta foo, Lefoko le la Modimo le badilwe ke batho, baporisita, le jalo, mme ga le ke le nna legologolo. Ke sale kentse ke le bala, ka bonna, mo dingwageng tse di masome mararo le botlhano. Mme nako ngwe le ngwe ga ke le bala, ke fitlhela sengwe se sesha se ke neng ke sa selemoga lantlha ga ke le bala. Ka gore, le tlhotlheleditswe, Ke Modimo a le mo mokwalong. Le a bona, ke dikakanyo tsa Modimo tse di buang, mme di kwadilwe mo pampiring.

16 Gantsi, motho o a re, "Ee, jaanong, motho o kwadile Baebele." Nyaa. Baebele ya re, ka boyone, gore Modimo o kwadile Baebele. Ke Lefoko la Modimo.

Gape ga le ketla le palelwa. Jeso a re, "Legodimo le lefatshe di tla palelwa, di tla feta, mme Mafoko a Gagwe ga a kake a palelwa." Mme ga le ketla le palelwa, ka go bo e le Modimo, ka gore ke karolo ya Gagwe.

Mme ka go bo ole morwa le morwadi wa gagwe, o karolo ya lone, mme mo o go go dira karolo ya

Gagwe. Jalo ke sone se re tang re kopana ga rona mmogo re kokoanetse Lefoko la Modimo.

17 Jaanong lefoko le *fetotswe*, ke ne ka le lebelela mo thanoding, maabane. Ga, ke ne ke ratile go timela ke nako e ke neng ke tshwanetse go bo ke le fa, ga ke ne ke bata setlhogo se ke ka buang ka ga sone, mme ke ne ka bona lefoko le, kana setlhogo se, ke raya Temana e. Mme mo thanoding ya re ke sengwe se se "sengwe se se fetotsweng." Ke go "fetotswe." *Fetotswe*, "go dirilwe pharologano le ka fa go ne gontse." It's been, "mokgwa wa sone le sengwe le sengwe se se mo go sone, go *fetola*."

18 Mme mo mosong ono ke akanya, mo go Genesise 1. Lefatshe le le ne le sena popego, gape le loleya, mme lefifi le ne le apere lefatshe; go se sepe fela ga e se tobekano. Mme ga lefatshe le le ne le mo seemong se sentseng jalo, Mowa wa Modimo wa elama fa godimo ga metsi, mme tebogo yotlhe ya lefatshe e ne ya fetoga; go tswa mo tobekanong, go nna tshimo ya of Edene. Ke Maatla a phetolo ya Modimo, e ka tsaya se e se sepe mme e dire sengwe se se itumedisang. Maatla a phetolo ya Modimo!

19 Mme ga re bala Ditemana, re tlhaloganya gore, Modimo o ne borataro—o tsere didikadike tsa dingwaga tse di thataro a baakanyetsa Edene e. Jaanong, e ka tswa e se lebaka le le leele mo go kalo; ke a akanyetsa, gape ke go tsaya mo Temaneng ga e reng "letsatsi le lengwe le Modimo ke sediksdike sa dingwaga mo lefatsheng." ga Modimo a ka bala nako. Mme a o re o tsere dingwaga tse di didikadike tse thataro go dira lefatshe, gape o lemile peo e e simaneng mo lefatsheng. Go ne go na le sengwe le sengwe se se itekanetseng.

Ke akanya, makgetlho a mantsi, ga le bakgadi ba simolola go bala Lokwalo la Genesise, ba simolola go le kgala, ka gore le lebelega e kare le a ipoeletsa, kana le latlhela fa le fale.

Mme ga re ka elathoko ka nako e kgutshwane, pele gare tsena mo setlhogong sa rona, gore Moshe o ne a bona ponatshegelo. Mme Modimo o ne a bua le ene. Modimo o ne a bua le Moshe ba lebagantse difatlhogo, mafoko a gagwe a tswa mo dipounameng a tsena mo tsebenng. Jaanong, ga a ise a ko a bue le motho ope jalo, jaaka a ne a bua le Moshe. Jaanong Moshe e ne e le mongwe wa baporofeta ba ba golo thata. E ne e le tshwantsho ya ga Keresete. Mme, jaanong Modimo o kgona go bua, O na le lentswe. Le utulwe. Modimo o kgona go bua.

20 Gape Modimo o kgona go kwala. Modimo o kwadile Ditaello tse di lesome ka mowana wa Gagwe. O kwadile mo makomeng a—a Babylon nako ngwe, ka monwana wa Gagwe. O ne a ikokobetsa mme a kwala mo motlhabeng nako nngwe, ka monwana wa Gagwe. Modimo o kgona go bua. Modimo o kgona go bala. Modimo o kgona go kwala

Modimo ke Motswedi wa ditshegofatso tsotlhe le Maatla, le botlhale jotlhe ja bomodimo, ke Modimo. Jalo he, re itse gore ke Ene fela Mmopi yo o teng. Ga gona mmopi yo mongwe ga e se Modimo. Satane ga kgone go bopa, gotlhelele, sa gagwe ke go senya se se setseng se bopilwe. MME Modimo ke e ne Mmopi.

Jalo he, O bopile ka Lefoko la Gagwe. O ne a romela Lefoko la Gagwe. Jalo dipeo tsotle tse a di beileng mo lefatsheng, O ne a bopa dipeo tseo ka Lefoko la Gagwe, ka gore go ne go sena sepe sa do se dirisa go dira peo. O ne a di beile, mme di ne di le ka fa tlase ga metsi. O ne a re fela, "A go nne se, le a go nne *sele*."

21 Jaanong re fitlhela gore, gantsi, go lebelega e kare Baebele e a ipoeletsa kana e bua ka sengwe se e sa se reeng. Go fa sekai, mo go Genesis 1 re lemoga gore, "Modimo wa tlhola motho mo setshwanong sa one tota, wa mo tlhola mo setshwanong sa Modimo; wa ba tlhola nona le tshadi." Mme A tswelala, mme dilo dile dintsi di ne tsa diragala mo lefatsheng.

Jaanong re tla re fitlhela, gore go ne go sena motho yo o ka lemang mmu. "Go tswa foo Modimo a bopa motho ka lorole la mmu." Yo o e ne e le motho yo o farologanyeng. "Mme a budulela mowa wa botshelo mo dinkong tsa gagwe; motho a direga mowa o o tshedileng."

22 Motho wa ntlha o ne a le mo sepopong sa Modimo, e leng Mowa. Johane 4, a re, "Modimo ke Mowa; mme ba ba o obamelang ba na le go o obamela ka mowa le ka boammaaruri." Mme Modimo ke Mowa. Mme motho wa ntlha, yo o neng a mmopa, e ne e le motho yo mo moweng, gape o ne a le mo popegong le tshwano ya Modimo.

Mme a ba a tsenya motho yo mo nameng, mme motho a robala. Jalo foo Modimo a ba atlamme a nna mo popegong ya motho, gore a rekolole motho yo o oleng ka ntata ya sebe. Ke yone polelo ya mmatota ya Efangelii, go ya—go ya ka fa ke bonang ka teng.

23 Jaanong, Modimo, mo dingwageng tse di didikadike, o jatile dipeo tse tsotlhe tse di itumedisang, kana O buile Lefoko la Gagwe. "Go tla nna ka tsala e e ntseng *jaana*. Setlhare se se tla nna. Mo go tla nna." Sengwe le sengwe se ne se itekanetse. Go ne go siame. Mme O ne A laela peo nngwe le nngwe tseo gore di nna, di tla iphetolela go nna dijalo tsa mofuta o Lefoko la odimo buileng go re di tla o nna. Ga e ne e le setlhare sa moakere, se ne se tshwanelwa ke go ungwa moakere. Ga e ne e le sa

mokolwanele, se tla ugwa mokolwane.

Ka gore Mmopi mogolo O sa tswa go romela Lefoko la Gagwe, mme Lefoko Peo le ne le le teng pele ga peo ya mmatota e bopiwa. Mme Lefoko la bopa peo. Le a bona, "O dirile lefatshe ka dilo tse di s bonafaleng." Le a bona, O—O dirile lefatshe ka Lefoko la Gagwe. Modimo o buile sengwe le sengwe gore se nne teng mo lefatsheng.

24 Mme go bo e le Modimo, Mmopi, a bua dilo tsotlhe go re di nne teng mo lefatsheng, e tshwanetse go e ne e le lefoko le le itekanetseng. E ne e le—e le lefelo le le ntle. E ne e le—e le paraadee ya mmarota fano mo le fatshenga.

Janaong, jaaka, lefelo lengwe lengwe le tshwnelwa ke go nna le ntlokgolo go lo gongwe. Bokopano jo bo tshwanetse ja nna le ntlokgolo, le kgaolo e e na le ntlokgolo, le kereke e na le ntlokgolo. Le Modimo o nale ntlokgolo. Mme jalo lefoko le legolo lle, naga e re nna mo go yone, e na le ntlokgolo. Mme jalo tshimo e e kgolo ya Edene e ne e na le ntlokgolo, mme ntlokgolo ya yone e ne e busiwa mo tshimong ya Edene, kana mo Edene, kwa botlhaba ja Tshimo.

Mme Modimo o ne a baya morwa le monyadiwa wa morwa wa Gagwe, Adamo Le Efa, gore ba buse lepopo la Gagwe fano mo lefatsheng.

25 Modimo e ne e le rraagwe Adamo. "Adamo e ne e le ... morwa wa Modimo," go ya ka Ditemana. E ne e le morwa wa Modimo.

Mme Modimo o ne a mo direla mothusi, a mo ntsha mo mmeleng wa gagwe; gongwe legopo gotswa fa godimo ga pelo ya gagwe, gore a anne gaufi le ene, mme a mo direla mothusi. E ne e ise e nne mosadi wa gagwe, gape e ne e ise e nne moth; O ne a sa tswa go bua fela. Mme ke gone ha mathata a tswang teng, Satane o ne a kopana le ene pele ga Adamo a kopana le ene. Jalo, e ne e le Lefoko la Gagwe fela le a neng A sa tswa go le bua.

26 Ke bua jalo gore, ga ke bate go tsaya nako e ntsi mo kgang e. Bangwe ba lona ba ka nna ba ka tsietsega, bogolo jang bangwe ba batho ba ba kwa—ba ba kwa Borwa, ba lebega ba tsietsewa ke se, mo Molaetseng o ke neng ke o neetsweng ke Modimo mo letsatsing leno go ya ko bathong, ka ga peo ya kgogela. Mme ke ya go ya gae, kwa Jeffersonville, ga Morena a ratile, lengwe la malatsi ano. Ke bata molaetsa o tla tsayang lebaka la dioura tse thataro, mme ke tlhamalatse seo sotlhe, le a bona, gore le kgone go itse se re buang kaga sone. Mme ke GO BUA MORENA. Le buamaruri fela jaaka ga le ne le bonye Kgaityadi wa rona Florence pele ga a tlhokafala dingwaga tse di se kafe tse di fetileng. Le a bona, ke Nnete. Mme jaanong re, gongwe ga e tlhalogannngwe sentle.

27 Ga mongwe a ka ta ko go nna, sengwe se se pharologanyo, ke ka seke ke le tlhologanyo sentle, ka bonna. Ga ke kake ka bata go kgala se mongwe a se buang. Ga re a tshwanela go kgalana. Ga ke na molato wa go dira jalo; Ke leboga Morena. Ke kgadile sebe le go tlhoka tumelo; mme eseng motho, le a bona, ga ke—ga ke dire jalo. Re—re bakaulengwe le bo kgaityadi, re leka ka nata, wre tla fa Kgaityadi Florence a neng a tla teng maabane mo mosong, le a bona. Ene, le rona, rotlhe re tshwanetse go tla ka yone tsela e ntseng jalo. Mme ga se maikaelelo a me go—go leka go kgala mokaulengwe kana kgaityadi yo o ka se dumelaneng le wena. Nnyaa, A go nne kgakala le nna gore ke dire jalo! Ga ke akanye gore o ka fitlhela taibe e mo go yone ke neng ke bitsa mongwe ka leina. E ke, ne ke ikutlwa jalo makgetho a le mantsi ga motho le phoso, mme seo ke ga bone le Modimo. Mme seo se phoso, ka tsela ya sebe le ... Gape go tlhoka go tlhologanyana sentle ga gongwe ga se sebe, ke go tlhoka go tlhologanyana sentle ga batho. Mme ke—ke tsaya gore mongwe le mongwe wa rona o na le tshwanelo ya go itlhalosa go tlhalogangwa.

28 Jaanong Mmopi Yo yo O mogolo o ne A beile morwa wa Gagwe yo A mmopileng. Jaanong Adamo, e ne e le morwa wantlha yo o bopilweng wa gagwe. Jesu e ne e le Morwa Modimo yo *otsetsweng* a le esi, le a bona, O ne a tsetswe ke mosadi. Mme Adamo o ne a tswa mo letsogong la Modimo ka thamalalo, mo lebopong.

Jaanong ntlokgolo, le wa gagwe—morwa wa Gagwe le monyadiwa wa morwa wa Gagwe go dimo ga tsotlhe, e ne e lebega e itekanetse. Go ne go na le—le motho, yo o neng e le thogo ya yone yotlhe, morwa wa Gagwe le monyadiwa wa gagwe.

Le dipeo tsotlhe di ne di itekanetse, tsa mekolwane, le tsa moakere, le bojang, le dinonyane, le dipologolo. Mme sengwe le sengwe se ne se itekanetse ka thulaganyo ya Taelo ya Modimo, "O senka wa fetola tlhologo ya gago. E ungwa e ya losika la yone, peo nngwe le nngwe! Moakere, o seka wa sokama wa nna setlhare sa popo." Le a bona? "Mokolwane, o seka e wa sokama wa nna sengwe se sele. Mme peo nngwe le nngwe e ungwa losika la yone." Mme o ne—o ne a elepile ka dinako tse tsothe.

29 Gape o buile Lefoko. Mme Maatla a go bopa ga Gagwe a magolo a thabile dilo tse di tang, ebile le monna le mosadi. Mme ba ne ba le tlhogo ka gore ba ne ba le ... ba ne ba le mo maemong a akwa godimo mo godimo mo ditsong tse dingwe. Gape a ba baya ka fa tlase ga thokomelo ya selo se se tshwanang le

se A beileng thokomelo ya ditlhare, le diphologolo, le jtse dingwe jalo: e leng Lefoko la Gagwe. Ga ba a tswanela gore ka tsela epefela ba robe Lefoko leo. Ba tshwanetse go nna Foo. "O seka wa ntsha sepe mo go Lone, kana wa Le oketsa! Le tshwanetse go tshela ka Lefoko."

Mme hela ga lobopo le ne la nna jalo, kgaityadi Shakarian o ne a ka bo a sa tlhokafala mo mosong on, hela ga le ne la tswelela la nna jalo, Itsholelo e kgolo ya Modimo! Ke se re dumelang gore re re boela ko go yone. Re boela ko nakong eo, kwa lefelong leo.

Kwa mosong ole wa bosupa, fa Modimo a neng a lebelela tsotle, a ba a re, "IGo siame. Ke—Ke a se itumelela. Ee, Ke—Ke—Ke itumelela gore ke se dirile. Gape tsotlhe di ka fa taolong. Mme ke beile tshepho mo moweng wa me le mosadi wa gagwe, gore—tgore ba tla (a ba dira thogo ya yone yotlhe), gore ba tla e tlhokomelatha yotlhe le go bona gore e siame, gore sengwe le sengwe se ungwe losika la sone. Jaanong o na le maatla a go dira jalo." Modimo a ba are, "Jalo, tsotlhe di siame, mme ga e kake ya nna sepe se sele, ka gore ke keletso Yame. Ke tsela e ke batlang e nna ka teng. Gape ke e buile ka tsela e e ntseng jalo, le Mafoko Ame a e tsisitse fela ka tsela e ke batlang go nna. Mme ke eo. Gotlhe go siame." Jalo Baebele e bua e re, "Modimo o re a ikhutsa, mo ditirong tsa Gagwe mo letsatsing la bosupa."

30 Mme sengwe le sengwe se le ka fa tlase ga mo taolo, go ungwa losika la sone. Jaanong gakologelwang, "go ungwa." Ga A jala peo mo mmung, peo e ka kgona go tlhoga fela ka maata a botshelo jo bo mo go yone, go e fetola go tswa mo peong go nna semela, kana se e leng sone. Maatla a gagwe a phetolo! Jaanong, Modimo o ne a baya peo mo teng moo, ka bokgoni ja gore e tla nna se A rileng e tsile go senna. Mme hela ga e ne ya nna ka fa mofuta o o siameng, e tla nna sone se Modimo a rileng e tla se nna. E tshwanetse go nna ka tsela e e ntseng jalo, ka gore o e dirile ka tsela eo, mme a dira tsela. Gore sengwe se se nnang mo thulaganyong ya Gagwe, se se ka fa Lefokong la Gagwe, se tla tshwanelwa ke go ungwa se se tshwanang le se Lefoko lereng se tla go dira. Ga se kake sa sutla go tswa foo. Le tsamaisiwa se rulagantswe ka tshiamo. Jalo, ka sengwe le sengwe se le mogo tshephong morwa wa gagwe, gore go tla nna ka tsela eo, mme Modimo a ba a re, "tsotlhe di siame, jalo ke tla ikhutsa. Mme nngwe le nngwe ya tsone dipeo tseo e na le maatla mo go teng ga yone, go iphetolela mo mofuteng o ke eletsang gore e nne. Ke gone ka fa go tshwanetseng ga nna ka teng, ka gore Ke file peo nngwe le nngwe maata a phetolo, go re e itire, ka bokgoni ja yone go re e itire se ke batlang gore e nne sone."

Modimo ga a ise a ke a fetoge. O tshwana fela mo letsatsing leno jaaka a ne ale ka gale! Modimo o ikaeletse go dira sengwe. O tla dira se dira. Ga gona se se ka mo emisang. O tla se dira!

31 Jaanong ga ene e siame gape e beilwe mo thulaganong, Modimo o ne a ikutlwa a tshepa gore go tla siama, mme , ga a ne a tshepha jalo, mmemmaba o ne a tsena. Ke tsile go ... Modimo o file maata a go fetola. Mme ke tsile go bitsa kgogela e, gore ga e na maatla a—go bopa, mme ke ... O ne a na le maata a go bopolola, e seng go fetola; mme go bopolola. Jaanong, sepe se se bopolotsweng se ne se tserwe mo tshimologong ya sone, go na le sengwe se se neng sa senyega ka sone.

Dingwaga tse di fetileng, ke paterola, ke tsamaya mo gare ga masimo a mmedi, ke tsaya gore gone ga kala e ne ya wa gotswa mo setlhareng, mme e ne e wetse mo letlhakeng la mmedi. Mme letlhaka le ne le leka go ema le tlhamaletse jaaka e le tshwanelo, mme le ne le bopolotswe ka gore go ne go diragetse sengwe. Mme thupa e ne e rapaletse fa godimo ga lone.

32 Jaanong re fitlhela setlhare se se anamang mo tshimong. Bontsi ja lona fano, le bontsi ja bangwe ba lona basadi, ... Ga le tswa kwa Kentucky. Basadi ba dirisa megoma koo go tshwana jaaka banna, ba tsena mo masimong ka—ka mogoma, o re o bitsang molala wa sehudi, mme ba kgaola di—diitlhare tse di kadileng. Ka gore ga o ne o ka seke wa ntsha ditlhare tseo tse di ikadileng tseo, fa mmedi o leng teng, *jaana*, go tswa foo setlhare seo se ikalang seo se tla bo se namalala se itlhatlhelela ka mmedi mothogo, ka bo rukuntshwane, mo e leng gore o ka se kgone go lemoga gore se a itlhatlhelela. Mme kwa phelelong se tla bo se nonofa , se nonofa, se be se goga mmedi o o go fitlhelela o bopologa. E tla bo e gogela mmedi kwa tlase, sa bo se o tlhatlhelela mo thitong ya sone; se o bopolola mo go se oneng o le sone, go nna sengwe se sele. E tswa e le mmedi, mme ke mmedi o o bopologileng.

33 Mme rotlhe re santse re le mo setshwanong sa Modimo. Mme bangwe ba barwa ba Modimo ba bopologile, jaaka, tsamaya kgatlhanong le Lefoko la Gagwe le ka tsela e a—e a e ree kaetseng gore re tsamaye mo go yone. Ke bata go bua sengwe, lefatshe le a re tsietsa gore re tswe mo tseleng, le re gogela gaufi le lone, mme kgakala le mmila o o thamaletseng o o mosesane o a re jadile mo go one, go nna barwa le barwadia Modimo. Sebe dirile selo se se se bosula mo barweng le le barwadi ba Modimo.

34 Mopopolodi! Ke a itse gore se s ka tswa se sa tlhwaesega gore se buiwe ka tsela e, "go—go bopolola," mme ke se a neng a le sone; o bopolotse, kana o sentse. Go senya go raya "go fetolwa, go dirwa sengwe se se pharologanyeng." Mme *bopolola* ke selo se se tshwanag, se se tsewa mme sa bopololwa, mme "go diriwa ka tsela e nngwe." Mme e ntse ke peo e e tshwanang, mme bopolotswe.

Jaanong re fitlhela gore mobopolodi yo o ne a nna le nako e e tshwanang, go bopolola, jaaka Modimo

a nnile gore a fetole. Jaanong o jadile peo ya gagwe, kana, ga a ise a ke a jale peo ya gagwe, o ... mo tshimong ya Edene. A sale ka nako eo, o nnile le didikadike tse thataro tsa dingwaga a bopolola Peo ya Modimo, Lefoko la Modimo; go le bopolola, a le dira sengwe se se pharologanyo; ga a ... ka nako ya ntle e Efa a neng a reetsa kgogela, mme a itseela lefokonyana.

35 Gakologelwang, lantlha Satane o ne a inola Temana jaaka e papametse ka fa e ne e ntse, are, "Modimo o rile, 'Le seka la ja mo setlha reng sengwe le sengwe mo tshimong ya Edene?'" Le a bona? "Le tla seka la ja setlhare sengwe le sengwe?"

MMe gakologelwang jaanong, Efa o ne a re, "Ee, re ka ja mo stlhareng sengwe le sengwe; mme setlhare se se fa gare ga tshimo some, ga re a thswanela go se kgoma." Jaanong mo lepeng, mo molaetseng wa gagwe, o fetola Lefoko go se kafe. Ga a re ... Efa o ne a re, "Go bane Modimo o rile, ga re ka dira jalo, le tsatsi leo re tla 'swa.'"

O ne a re, "Oo, e le ruri ga o kake wa swa." Le a bona, o ne a le—a le monna, o ne a re "Wena, dira se gompiano. Mme, lona le batho ba ba senang kitso. Lona, tota, ga le itse dilo tsotlhe. Mme fela ga le ka ja se, mme le tla nna le botlhale, le tla nna le kitso. Le tla itse molemo mo bosuleng la bo le tshwana le medingwana, lona, ga le ka nna le botlhale jo ke nang le jone. Ke a itse, mme ga le 'itse.'"

36 Go siame go nna le botlhale. Mme ga botlhale bole pharologano, ga botlha bo se jo bo tswang ko Modimong, botlhale ja bomodimo, mme bo nna botlhale ja tlholego;; ga ke na sepe gore re na le boitsaanape jo bo kafe, le thutego e ekafe, ke ja ga diabololo. Ke tla le bo rurafaletsa, Morena a ratile, mo metsotsong e se kafe. Ke ja ga diabololo.

Tlhabologo ke ya ka ga diabololo. Ke sa tswa go fetsa go rera ka seo. Ditso tsotlhe mo lefatsheng, maatla otle a boitsaanape, le sengwe le sengwe, ke tsa ga diabololo. Ke yone Efangeli e a e rerileng, ya kitso, mo tshimo ya Edene. Mme o tsere kitso eo, e e leng kitso e e sentsweng, e e kgatthanong le Lefoko le gorata le thulaganyo ya Modimo. Mme jaanong o nnile le dingwaga tse di didikadike tse thataro go dira go tshwana le se Modimo a se dirileng, fela ka tsela e e sentsweng, mme a tsere nako e e tshwanang go tsisa Edene ya gagwe. Jaanong o na le Edene fano mo lefatsheng, mme e tletse botlhale le kitso. E ne e le efangeli kwa tshimologong, kitso, botlhale, le boitsaanape. Modimo ga a ise a ke a kgotsofalela seo. Mme ke—Ke bata gore le lepe ka motsotso. O dirile se, gape ka gore e ne e le motho wa botlhale ja sefatshe.

37 Jaanong go thata go bua se. Go—go thata fela taha, ka gore ke bua le batho ba ba ikutlwang jaaka ke ikutlwa, le ka tsela e ke sale ke ntse ka yone ka dingwaga tse di ntsi. MMe ga e sale go bulwa ga Dikano tse Supa tseo, tsa Baengele ko morago ga thaba ele, Se e fetogile gona Lokwalo le lesa. Ke dilo tse di neng di fitlhegile, di a senolwa jaaka Modimo a solofesitse gore o tla dira jalo mo go Tshenolo 10. Mme re batho ba ba nnile le tshono ba Modimo a ba kgethileng, mo lefatsheng, gore re bone le go tlhologanya dilo tse; tse si seng ditlhamane, tse motho wa tlhologanyo ya senama a le kang go di thama. Ke Lefoko la Modimo le di bonadiwa, le rurafadiwa, gore le siame. Le rurafaditswe, e seng ka boitsaanape;; mme ka Modimo, moo go siame. Modimo, jaaka ke se tse ke buile mo molaetseng mongwe, Modimo ga a tlhoke ope go ranola Lefoko la Gagwe. Ke Ene Moranudi wa Gagwe. O a re go tla diragala, mme ga bo go diragala. Ke gore, O—O a le tlhomamisa, seo se a le ranola.

38 Dingwaga di sekafe tse di fetileng ga, rona batho ba mapentekosete, ga—ga dikereke tse dingwe di ne di re raya dire re a "peka," re "re ne re kase ke ka gore, Mowa o o Boitshepho e ne e le selo sa nako e e fetileng." MMe re lemoga gore tsholofetso ya Modimo e ne e le ya ope fela yo o tla, mme jaanong re itse se se pharologanyo. Le a bona, mme ke ka iketlo, selo se se bulegile.

Mme jaanong o solofeditse gore masaitseweng a aneng a fitlhegile mo malatsing ao, ka dipaka tsa dikereke tsotlhe, di tla senolwa ka nako ya bofelo. Mme o re leta gore re itse jaanong. Re mo nakong ya bofelo. Re fano jaanong.

39 Jaanong, Satane ke mosimolodi wa tlhabologo. Ke mosimolodi wa boitsaanape. Ke mosimolodi wa thutego.

O a re, "A seo ke nnete?"

Gosiame, a re baleng mo Lefokong la Modimo, mo go Genesise 4, gape a re boeleng kwa morago mme re bone fela ka motsotso. Ke a itse ke ka nna, ga ke ka tsaya lebaka le le leele, Mokaulengwe Carl gongwe o tla mpolelela. [Mongwe o a bua a re, "Gosiame." — Ed.] MMe, Genesise kgaolo ya bo 4, le temana 16, e tswelela e mpolelela fano, ko tshimologong, se Modimo a se dirileng go, hutsa monna le mosadi, le tsotlhe tse ba nebg ba tshwanelwa ke go se dira; mme e seng khutso ya bone, mme a ba bolelela gore go tsile go diragala eng, mme a hutsa mmu ka ntsha ya ga Adam. Mme re lemoga fa jaanong, gore Efa o ne a tshola mawelana. Mme mongwe wa o ne e ne e le wa ga Satane, mme yo mongwe e ne e le wa Modimo. Jaanong o a re, "Oo, nnyaa! Nnyaa. Jaanong, Mokaulengwe Branham!"

Ema motsotso fela. O mpatele Temana gope fela, e e reng Kaene e ne e le morwa wa ga Adamo. Ke

tla go supegetsa mo Ditemaneng ga e reng, "Kaene e ne e le wa yo o bosula," e seng Adamo.

40 Jaanong elathoko ga ane a ima fa. Re simolola ka kgaolo ya bo 4, pele.

Mme Adamo a itse ... mosadi wa gagwe; mme a ima; a tshola Kaine, a re: "Ke tshotse gwana ... jaanong a bua a re, Ke tshotse morwa go tswa ko MORENENG.*

Ka gore, go ne go tshwanetse go bo go le jalo. Go sa kgatlhalesege gore a ke seaka kana sepe fela, e tshwanetse gore se bo se tswa ko Modimong, le a bona, ka gore ke Peo ya gagwe, ke molao wa Peo ya gagwe, e tshwanetse go ungwa a ke peo e e senyetsweng, sepe fela se e leng sone. E tshwanetse go ungwa, le fa gontse jang. Ke taelo ya gagwe.

Gape a tshola Abele, monnawe.

Ga go sana mo goitse. Adamo o ne a iste mosadi wa gagwe, mme a tshola Kaine gape le Abele, mawelana. Satane o ne a robetse le ene mo mosong oo, Adamo ene a robala le ene mo thapament eo.

41 Le bone kgang ya moruthuta e e mo pamping ya dikgang gompiano, ke dumela, gore ke Kwa Tucson, ya mosadi yole yo o tshotseng ngwana yo o montsho le yo o mosweu, e le mawelana. O ne a robala le monna wa gagwe mo mosong, mme mo thapameng a robala le monna o sele. Mme monna o tla thokomela, Mme monna wa mosweu rile o tla thokomela ngwana wa gagwe ale nosi, mme wa motho montsho le ene o tla tshwanelwa ke go thokomela ngwana wa gagwe le e ne. Le a bona? Ke itse gore go diragala jalo, ga o tsadisa dintsa le tse dingwe dingwe jalo, go ka nna jalo tota, ga di gwelana morago ga sebaka sa dioura di se kafe. Se se rurafatsa kgang e rentseng re bua ka yone.

42 Jaanong go supa ko tlhabologo e tswang teng, jaanong a re baleng mo go Genesise , mo kgaolong ya bone gape, mme re bone fa. Mo temaneng ya bo 16.

Kaine a tswa fa boleng teng ja God, mme a ya go nna mo lefatsheng la Note, ko botlhabatsatsi ja Edene .*

Kaine a itse mosadi wa gagwe, mme a ima, a tshola Enoke: mme a aga toropo, a e bitsa mme a reelela leina la toropo, ka morwawe, Enoke.

Tlhabologo ya bo e simolola. Morutegi mogolo Scofield, fano mo Baebeleng ya Scofield yame, ya re, "Tlhabologo ya ntlha." Elang thoko, mme o ne a tshola basimane, mme ba dira diletwa le mmimo. Yo o latelang o ne a tshola basimane, mme a simolola go dira dilo tse dingwe, dikgakgamatso, a aga diteropo, le—le go dira didirisiwa tsa kgotlho, le dilo tsa mefuta. Le a bona, ke sone se a neng a se dira, ya nna tlhabologo ya ntlha, e e neng e le yo-RraKaine. O dirile se se tshwanang mo nakong ya tsamao ya dingwaga.

43 Jaanong a re tseneng mo go seo mo temaneng ya 25, mme le lepeng gore go ne ga latela eng.

Mme Atamo a itse mosadi wa gagwe gape; mme a tshola ngwana wa mosimane, a mmita leina a re, Sethe: Mosadi a bua a re, "Modimo o ntaoletse losika lo longwe mo boemong jwa ga Abele; yo Kaine a neng a mmolaileng.

Mme Sethe ... Mme Sethe le ene a bona ngwana wa mosimane; a mmita leina, a reke Enoše: Mo lobakeng loo batho ba simolola go bitsa leina la MORENA (ka ko lotlhakoreng la ga Sethe e seng la LoRraKaine).

Le a bona, kitso e kgolo e re tshwareletseng mo go yone! Sekomanise ke eng gompiano, modimo wa bone ke eng? Ke kitso, ya boitsanape. Re dira phoso fa kae? Re tshela fa kae? Sekasekang mafoko a letsatsing leno.

44 Jaanong Satane o na le Edene ya mofuta wa gagwe gompiano. Mo dingwageng tse tse di didikadike tse thataro, o tlhama (e seng go bopa), mme, o bopolotse lebopo lotlhe la Modimo; dibopiwa tsa Gagwe, diphologolo, go tswakanya peo e e tshwanang; ya dilhare, dimela, batho; ebile lemo bodumeding, , le Baebele, kereke; go fitlhelela a nna le tshimo ya gagwe e e feletseng ya Edene, ya boitsaanape, sengwe le sengwe se tsamaya ka boitsaanape. Dikoloi tsa rina, sengwe le sengwe se re nang le sone, re se filwe ke boitsaanape, ke se motho a se dirileng. Mme o na le Edene e kgolo e fa; go rurafatsa gore Molaetsa o maleba, go ruragatsa gore ga se paka e nngwe fela fa e se Tsenolo 10! Lebelelang tswakanyo ya peo e e farologanyeng mo bogompioneng, go dira botoka, kana bontle, e seng botoka. Lebelelang bana na na nyennyane mo bogompioneng.

45 Ke ne ka isa morwadiake ko ngakeng ya meno, a ba are meno a gagwe a a sokama. Mokaulengwe kwa Tucson, Mokaulengwe Norman, meno a mosetsanyana wa gagwe, a ne a tswetse kwa ntle. Mme ngaka ya meno are, o dumela, gore mo bogautshwaneng mo dinakong tse di tlang, batho ba tla bo tsholwa ka meno le fa go ntse jalo. Ke dijo tse di tswakantsweng tse re di jang.

A le badile mo makasineng wa Reader's Digest, lwa kgwedi e e fetileng, kaga Billy Graham, moefangeli yo o totegang? A le ntse le mo reetsa? Gompieno ke mo rapelela le go feta. Ga ne a bua maloba, a sedimoseisa baruti ba bagolo, le ba bangwe fela jalo, maloba bosigo. Sengwe se ne sa mo diragalela. Mo lengeng la malatsi a, Ke solofela gore o tla bona maemo fa a le teng, elangthoko, jaanong o rera kwa Sotoma, toropo e e senyegile eo. Mme jaanong elangthoko se se mo makasineng was Reader's Digest, Billy o bokoa mo e leng gore ga a sa tlhole a kgona go tshwara ditirelo. Mme ba ne ba mo raya ba re o tshwanetse go siana, go itshidila, le jalo. Jalo o siana sekgele sa mmaele letsatsi le letsatsi, ke dumela gore gontse jalo, kana sengwe, go itshidila.

46 Motho o bodile. Letso la setho lotlhe le senyegile. Sengwe le sengwe se tshwana le pele ga nako ya morwalela. Se tlhakatlhakane, se fetogile, lse pharologano le ka fa Modimo a neng a se jadile se le moleng o o thamaletseng. Sebe, ka boitsaanape le tsietso, se sokamisitse letso lotlhe la setho.

A o ne wa bala se se neng sele fa tlase ga polelo ele, fa e neng e re, "Mo malatsing a no, mebele ya banyana le basimane ba dingwaga tse di fa gare ga masome mabedi le masome mabedi le botlhamo be tsena mo seemong sa dingwaga tse di fa gare. Akanya ka seo.

Malobabosigo ka go thathoba mowa, ke ne ka nopola mosetsana yo o dingwaga tse di masome mabedi, a se tse a emisitse go bona kgwedi, Mme ke se ngaka ya gagwe e se mmoleletseng.

Le a bona, se ole, se ile kwa tlase, ke setho se se senyegile lebanweng ke bobipo. Ke a itse gore ga go utwale e le setho, mmego mo Baebeleng, le a bona, ke nnete; mme letso le re tshelelang mo go lone, kokomane e ya batho.

47 Jaanong elangthoko, kgweediso ya dikgomo ka thakathakanyo ya dipeo tse di farologanyeng, kgweediso ya dijalo ka thakathakanyo ya dipeo tse di farologanyeng, jone boitsanape jo bo dirang jalo ja re, "ke sone se se fedisang letso lotlhe la setho." O e bale go tshwana le aaka ke e bala. Ee, ke eng ba sa emise go dira jalo? Ke ka gore ga ba kake ba go emisa. Lefoko la Modimo le rile go tla nna jalo. Mme ga ba ne ba ka tsaya motsotso go akanya, bane ba ka lemoga gore ke didirisiwa, jaaka Judase Iscariota, ba baya selo sone se Modimo a reng se tla diragala. Ba dira hela go ya ka boitsanape.

Ka ya gagwe ya patlisiso ya boitsanape, ka mokgwa o a tsieditseng Efa, o tsieditse kereke gape, e Efa ene eleng tshwantsho sa yone. Jaanong, jaanong Adamo ke tshwantsho ya kereke gape, eleng Efa eseng Adamo, elanthoko gore e ne ya dira eng. Ka go kgarakgatshega go batla kitso, one a relelela mo moleng o fa gare ga molemo le bosula, ka go reetsa tshenyo kana go bopolola ga ga Satane ga Lefoko la ko tshimologong la Modimo.

48 Jaanong dikereke tsa gompieno di setse di bopolotswe. Jaanong ga ke bue ka ga batho. Ke bua katsamaiso ya kereke. E nngwe e sokametse ka fa ntheng e ngwe ya tsela, e nngwe e sokametse ka go enngwe, mme, ka boitsanape. O dirile ka mokgwa o o tshwanang. Satane o dirile matshosetsi a gagwe a mo go Isaia 14:12.

A re baleng ka mo o mo motsotsong. Mo Lekwalong la ga Isaia, a re simololeng mo kgaolong ya bo 14, mo temaneng ya bo 12.

A bo o kile wa wa kwa legodimong, wena Lusefa, morwa naledi ya masa! A bo o kile wa remelwa fa fatshe, wena yo o kileng wa namalatsa merafe fa fatshe!

Fa ke Isaia a mmona ka ponetshagalo, le a bona, mo pakeng e e tang.

*Mme wa bo o ne o itheile mo pelong ya gago, Ke tlaa tthatlogela kwa legodimong, Ke tlaa goleletsa setulo same sa bogosi godimo ga dinaledi tsa Modimo: Ke tlaa dula mo thabeng ya bophuthegelo, ... kwa ntlheng ya botsheka.

49 Maikaelelo a ga Satane, go tswa kwa Edene, e ne e le go dira Edene ya gagwe; le go itsholeletsa kwa godimo, gore dinaledi tsa Modimo di mo obamele, le barwa ba tla mo obamela. Mme o setse a dirile seo jaanong, mme ga a sena go fetsa se mme a go tsisa mo kerekeng. Se eleng, gore ga ke kake ka tsena mo go sone ka botlalo. Ope wa lona yo o reetsang di theipi o itseka seo. Ke yone, ke yone tota oura e re tshelang mo go yone, mme ke Satane yo o dirileng jalo ka lenaneo la thuto, go lekana botoka, se se botoka, sele se botoka. Mme ka go saitse, ba tsamala ka thamalalo ko lesong, ka nako yotlhe. Ba ba fuofaditsweng, ba goga difofu, bagogi ba dichaba ba ba fufaditsweng, difofu tsa baeteledipele ba boitsaanape, difofu tsa baeteledipele ba kereke, difofu di goga difofu. Jeso o ne a re, "Ba lese, ba tla wela mo mosimeng botlhe."

50 Jaanog fa elangthoko mefuta e mebedi ya DiEdene tse di tshwantshitsweng, go fitlhelela go tsietsa ba eleng Bakgethlwa. Mathaio 24:24 o rile gore go tla nna jalo. Mme ke batla go ema go se kafe ke bo ke sekaseka DiEdene tse tse pedi, mme selo segolobogolo, ka fa Baebele e re bolelelang gore Lefoko la Modimo le ne la dira Edene eo, le ka fa Lefoko la Modimo le re tlhagisa gore Edene e nngwe e ta ta.

Jaanong, gape re itse gore go tshwanetse ga nna le Edene e nngwe, gape ga re ka reetsa moporofeta, Paulo, mo go Bathesolonika wa bobedi mo kgaolong ya bo 2. Ke ka e bala ga le bata.

Yo o ikgodisetsang kwa godimo; *letsatsi* leo ga le kitla le tla, la Morena, go fitlhelela *monna yole wa sebe a senolwa*, ...

... yo o nnang mo tempeleng ya Modimo, a *ikgodisetsa kwa godimo mo go gotlhe mo go bidiwang Modimo*, gore e ne jaaka Modimo a obamelwa jaaka Modimo.

Akanya ka seo! Jaanong Isaia 14, moporofeta o ne a re o bonye "Lucifer, mo pelong ya gagwe," ka ponatshegelo gotswa mo tlotlhelletsong ya Modimo, "a bua a re o tla dira seo." Mo go Isaia, ka dingwaga tse di makgolo a a boferabobedi pele ga ga Paulo, kana sebaka sa golekana.

Jaanong fa, Paulo o ne a mmona, a tla mo maemong a gagwe dingwaga tse di makgolo a maferabobedi, tse di latelang. Elangthoko, e laola, Edene ya gagwe; Edene ya lefatshe la gagwe la boitsaanape, ka lefatshe la gagwe la boitsanape, ka kereke ya boitsanape ya monnyadiwa wa gagwe, tsotlhe ka fa tlase ga—ga lefoko la "kitso," dikwalo tse di kgolo tsa go ithutela borutu, tsa dithuto tse di kwa godimo, le mananeo a dithuto.

51 Reetsa, mokaulengwe, kgaityadi, mongwe le mongwe wa rona o tsile go tsamaya ka tsela e Florence a e tsamaileng. Ke a le kopa, gore le sekaseke se, mo Leineng la ga Jeso,. Le seka la sekaseka nna. Ke morwa rraalona. Moo, moo ga se gone. Sekasekang Lefoko le ke le buang, la Baebela ya Modimo. Mme le lebelelang, go supilwe mo Lefokong la Modimo le le itekanetseng, mo pakeng e re tshelang mo go yone, fa re le teng.

Mananeo mo go one a le boganetsakeresete. Jaanong, o tshwanetse go nna le Edene, o buile gore o tla nna le yone. Ke le Lefoko la Modimo le le reng o tla dira jalo, mme fa re lebelela re bona a dira jalo. O go dirile ka kitso ya boitsaanape, ka monnyadiwa wa gagwe wa makoko a diphuthago. O tsile go nna tlhogo, ya Lekgotla la Dikereke la Mafatshe le tla tlhomiwa, mo lengweng la malatsi a. Botlhe ba tla bo ba na le ene. Ba leka...

52 Batho, ga se gore ba bosula; ba ne ba jadilwe mo moleng ole o o tlhamaletseng, jaaka mmedi,, mme Satane one a jala ditlhare tse di anamang, tse di bidiwang boitsaanape, tsa patlisio, tsa thutego, le borutegi jo bo kwa godimo. Nako tse dingwe ga ba kake ba go letelelela mo borereelong ja bone ga se o ntsha setlankana sa dithuto tse di kwa godimo tse di tswang kwa sekolo sa thutelo boruti. Go phoso gotlhe! Eseng batho; ke lenaneo le le phoso. Mme jaanong le dirile eng? Le tsamaela gape, mme la tsentse lefatshe lotlhe mo tobekanong ya metlha ya lefifi (ka go peo e e tshwakantsweng, le go senngwa ga Peo ya Modimo ya kwa tshimologong).

Mme ke itumelela gore Modimo o ne a re gopola gape, gore o ntse o kgona go iponafatsa mo seemong se sentseng jalo. O solofeditse gore o tla dira jalo, mme a bitse letsomanenyana la gagwe le tla bong e le Monnyadiwa wa gagwe.

53 Elangthoko fa gape jaanong, ka fa dikereke tse di tshwantshang ka thamalalo, ke raya Edene tse, eseng dikereke.

Modimo, ka peo ya Lefoko la Gagwe! Mme gona le selo se le sengwefela se se ka tshosolosang Lefoko, mme seo ke Mowa, ka gore ke Moneiwa wa Botshelo ja Lefokong. Mme ga Botshelo mo Lefokong bo kopana Botshelo ja Mowa, bo ungwa se Peo eleng sone.

Jaanong elangthoko gore go diragetseng. Mo tshimong ya Edene go ne go le itsholelo ya Modimo ya boenang molato, mme seo e ne e le nngwe ya—ya ditsamaiso. Tsamaiso ya ntlha e ne e le bosenamolato, batho ba ne ba sa itse sebe. Bane ba sa itse sepe ka sebe. Adamo le Efa ba ne ba sa apaea botlhe, mme ba ne ba siregile ka sesiro sa semoya mo difatlhegong tsa bone, ba sa lemoge gore ba ne ba sa apara. Ga ba ise ba ke ba itse gore ba ne ba sa apara, gothlelele, ka gore ba ne ba siregile. Ka gore Modimo o ne a sira ditlhaloganyo tsa bone, ba ne ba sa itse se seneng sele molemo le se se bosula. Mme botlhe ba emeba sa apara foo, ba ne ba supa gore kitso e ne e ise e tle mo go bone, le a bona, gore ba ne ba sa apara. Bobedi bo ne bo sa apara mme bo sa itse.

54 Jaanong ga le ka bula ga le na le keletso, kana le ka kwala, mo go Tshenolo 3. Mowa o o Boitshepho o ne o bolelelapelele paka e ya bofelo, go Paka ya Kereke ya Pentekosete ya Laodikia mo latsing a bofelo, O ne a re:

... gale lo a ikatega, gape le difofu, mme ga le itse.

Gona le Peo ya Modimo, mo boseneng sebe, e e neng e sa isteng gotlhelele gore ga ba ikatega, ba sirilwe ke Mowa o o Boitshepho, o ba sirile gore ba seka ba nna le sebe.

Mme gompieno mo kerekeng ya paka ya bofelo, re fitlhela fano gore ga ba a ikatega gape, mme ga ba itse. Mme ga se sesiro sa Mowa o o Boitshepho. Ke sesiro se Satane a neng a sira Eva bogologolo

kwa, Isesiro sa keletso e e sa siamang, sesiro sa keletso e e sa siamang. Basadi ba rona mo mebileng, ka diaparo tse di khutshwane tse di le mesese e e senolang mebele ya bone, e e maswe go fitlhelela ba sa lemoge gore ga ba a ikatega.

55 Mongwe o ne a nthomelela karolo ya pampiri maloba, e supa mosese o o mosha o ba tla bong ba o apara, ke akanya go re o ne o le selekanyo sa disentimetara tse di lesome le bone gotswa mo dinokeng, kana sengwe. Mme ke ipotsa gore a ba rona—gore a basadi ba rona ga ba lemoge gore seo ke sesiro sa keletso e e sa siamang?

Jaanong o—o tla re, “ke ka ruragatsa, ga pele ga Modimo, gore ke ga ke ise ke direle monna wame molato wa boaka, kana ke—ke ... tsotlhe tse.”

Mme kwa katlholong o ntse o a go bidiwa “seaka.” Baebele e bua jalo. Jeso o ne a re, “Yo o lebelelang mosadi go moeletsa, o setse a dirile boaka le ene mo pelong ya gagwe.”

56 “Difofu, ga ba ikatega, mme ga ba itse!” Eseng basadinyana ba kwantle kwa, ga ke na sepe se ke kgatlanong le bone ka sone. Go bosula jo bo ntseng jalo! Mme tsamaiso ya kereke e lebega e palelwa ke go lemoga go go lemoga kana go ema kgatlanong le gone; ba lese ba kgaole meriri, ba itake difatlhego, ba a pare diaparo tse di khutshwane le dilo, mme ba re ke Bakesetse. A selo se se maswe! Le a bona, ga ba a ikatega gape, mo Edeneng ya ga Satane, mme ga ba itse. Ga ba itse.

Ke dumela gore ke bona, ga ke lebile fa, ke bona basadi kwa ntle kwa gompiano ba le kwa letangwana la go thuma. Ga mosadi yole a ne a lemoga se a se dirang, mme ga a itse. Ga ikatega. Mmele wa gagwe o boitshepho. O apola diaparo tse Modimo a neng a di mo apesitse, o ne a mo apesitse letlalo, mo kokomaneng e. O nna fela a di kgaola. Ga a ikatega, ka fa tlase ga lefoko la “thabologo, dithuto tse di kwa godimo, thabologo e e botoka, boitshwaro jo bo botoka.” Mme ke gore rurafatse gore se se a tlhologanyesega. Tsotlhe ke tsa ga diable, mme di tla sengwa ka nako ya go Tla ga Morena Jeso. Go tla senya sengwe le sengwe sa gona. Go tla seka go sale sepe sa gone.

Mme, oo tsala, ba le leng ka bophara ja lefatshe, jaaka fa ga le ntheditse ke le kwano kwa Phoenix, akanyang ka dilo tseo! Le fano le le mo taolong ya tsone. Jaanong, Jeso o ne a re, “ba tla tsietsa Bakgethlwa fa go ne go kgonega.”

57 Mowa wa ntlha e ne e le ... sesiro sa ntlha e ne e le sesiro se se boitshepho, eleng Mowa o o Boitshepho, mme o ne e sa tshwanela ke go lebelela sepe ntle le Seo. Mme ga—ga bSatane a simolola go bua le ene ka ga kitso, o ne fela a tshwanela ke go okomela ko lefatsheng go le gonnye.

Mme ke sone tota se morwaadiagwe, a se dirileng, eleng kereke. O tshwanetse go bona, o tshwanetse g apara jaaka bagaka ba dibaesekopo, kana makawana ba tshwanetse go itshwara jaaka Elvis Presley kana—kana Pat Boone, kana—kana bangwe ba batho bao, ka fa tlase ga leina la bodumedi.

Pat Boone ke MoKereke ya ga Keresete. Elvis Presley ke MoPentekosete. Mekgwa e mebedi e e sesimona e e neng ya digela lefatshe mo tobekanong e e maswe go gaisa se Judas Iscariot a neng a se dira fa a ne a rekisa Jeso Keresete. Ga ba itse. Basimane bao ga ba itse seo. Ga ke na sepe se se kgatlanong le bao—basimane bao, banna, ke mowa o o rotloetsang seo.

58 Tswaa fela mo letlhakoreng leo go se kafa, o bo o letelela setlare seo se se anamang se tshware sethotha sa mmedi, nako ngwe, lebelela gore go tlla diragala eng; mmedi o ile. Oo, ee, se tla bo se feditse le one. Mme gone ka tsela e se tla dirang ka teng. Se tla dira jalo ka nako tsotlhe. Efa o ne a tshwanelwa ke go okomela kwa lefatsheng gangwegela.

Mme mme ke le boleleleng sengwe, mokaulengwe le kgaitisadi. Mo go Jahane wa ntlha, 2 :15, re kgona go e bala ga le eletsa, Baebele ya re:

... Ga re rata lefatshe, kana dilo tsa lefatshe, ke ka gore lerato la Modimo ga le yo ebile mo go rona.

59 Jaanong, lefoko ga le na lefatshe; ke lefoko la Segerika, eleng *kosmos*, mo go rayang “thulaganyo ya lefatshe.” Ga re rata difeshene tsa lefatshe, lefatshe, ga re rata ditiragalo tsa nako, ga re akanya gore “se ke nako e e itumedisang, oo, re na le dilo tsotlhe,” ga o akanya jalo, ke ka gore dikakanyo tsa gago ga di a siama. Di sentswe ke diable. “Ka gore ga o rata tsamaiso ya lefatshe, le dilo tsa lefatshe le la gompiano, ke ka gore lerato la Modimo ga le yo mo go wena.” Gakologelwang seo. Oo Modimo! Bona gore re lebeletsemo go eng!

60 Ke batla go e ma fa fela go le bolelela polelwana nngwe. Ke utwile moruti wa sesole gotswa ko Ntweng ya Ntlha ya Lefatshe. Ba latlhile ...

Jaaka Satane ko tshimologong, ga a ne a tla kwa tshimong ya Edene. O ne a sa kgone go katolola Dipeo tseo. O ne a seka a kgona go ba senya. Mme a di gasa ka bothole, mme ya bopolola Peo, e ne ya seka ya ungwa tshika ya yone ya mofuta o o siameng. E ne ya senya Peo ya tshimologo.

Mme ke sone se mananeo a a bodumedi. Ba ntse ke barwa le barwadie ba Modimo, mme ba bopolotswe. Ba ya kerekeng, ba batla go dire sentle. Moitlami wa sekatuliki ga a ke a tsena mo boitlamong gore e nne mosadi yo o sa siamang. Moruti ga a tsene sekolo sa boruti gore a nne yo—yo—monna yo o sa maswe. Ga o nne leloko la kereke, wa bo o dumedisa ka matsogo, wa bo o kwala leinala gago mo bukeng, kana sepefela se le se dirang kko kerekeng yalona, gore o nne motho yo o maswe. O dira seo go nna motho yo o siameng. Mme ke tsietso, ke go bopologa mo go go dirang. Satane o ne a e gasa. Le a bona? Modimo ga a ise a nne le phuthego. Ga go na selo se se ntseng jalo se se fitlhelwang mo lefokong la Modimo.

Modimo ke ene phuthego ya rona, re phuthaganela mo go Ene, eleng Mmele, mo Modimong, kwa Legodimong. Go ntse jalo. Maina a rona a mo Lokwalong Lakwana la Botshelo. Elangthoko.

61 Mme bonang, ke a iste gore go thata, mme ke—ke bata gore le itshoke go se kafe ka nakwana ga le ka kgona. Ka nako ya ntwala ya lefatshe ... Intshwareleng go gapoga mo setlhogong same.

Mme ga ke tshwaela, ke—ke ne ke bata go le fa tshekatsheko ya se Satane a se dirileng kwa Edene: o ne a gasa botlhile jo bo maswe. A le bata go itse gore o ne a gasa eng? Ke ka le bolelela. Ke na le motswako wa jone, ke mafoko a mabedi: go sa dumele, mo go kgatlanong le tumelo, o ne a gasa go sa dumele le pelaelo. Mme boitsaanape ja tsaya maemo a gone. Fa botshwaro bo leng teng, jo boneng ja tsena mo Peong, Satane o ne a e tlatsa botshwarwa joo ka kitsoa le boitsaanape le tlhabologo, mme o bopolotswe lebopo lotlhe la Modimo.

62 Ke a itse gore le akanya gore ke le tsenya mo tsietsing, mme lenna ke mo tsietsing le lona. Mme rotlhe re fano go leka go batla se re ka se dirang. Ga re bue dilo tseo gore e nne e kare ke pharologanyo. Re tshwanetse go ikanyega.

Rotlhe, mongwe le mongwe wa rona, o tswanelwa ke go tla ko bofelelong, fa re tsileng go fa boikarabelo ja lefoko lengwe le lengwe. Go ne jaanong, re itse gore mantswe a rona ... Ga re tsholwa, seletonyana sa rona sa ntlha se a kapiwa mo theipeng. Se tsile go tshamikiwa gape ka Letsatsi la Katlholo. Le diaparo tse o di aparang di tsile go supiwa fa pele ga sefatlhego sa gago, ka Letsatsi le Katlholo. Le boitsaanape bo lemogile seo, ka televishene. Le a bona, televishene ga e dire setshwantsho, e nna tsela fela ya go fetisa di tshwantsho. Mmala wa diaparo, nako le nako ga o sutla, kakanyo nngwe le nngwe mo megopolong ya gago, e akapiwa e bo e beiwa mo dirokoteng tsa Modimo. Mme selo seo se tla bo se beilwe fa pele ga gago, yotlhe mesese ee makgaphila e le neng le e apara, le nako nngwe le nngwe e o neng o ya ko go kgaolwang meriri teng, o kgaola moriri oo o Modimo a go o fileleng. Go tsile go supiwa. O tla diarabela. O ka seke o tseye kgatlo koo, le fa e le dikakanyo tsa pelo ya gago ga o ne o dira dilo, di tsile go tshamekwa foo fa pele ga gago. O ya go falola jang? "Ana rona re tlaa falola jang, fa re tlhokomologa poloko e e kalo?" Le a bona? Ga ra kgona go falola. Kgato nngwe le nngwe, le dikakanyo tsa pelo, e gatisitswe mo legatlong le lengwe, le mmala tota wa diaparo tse o di aparang. Thelebishene e e supang mebala e e farologanyeng e rurufatsa seo, e a go ntsha ya bo e go supa, le a bona, mme mo ke mo legatlong le lengwe fela mo a mararo a re tshelang mo go one. Le a bona?

63 Jaanong ka fa botlhole bo amileng kereke, bo amile lefatshe ka tseng! Botlhole ja ga Satane mo Dipeong, bo tsentsa diphatlha mo go tsone mme ga e dira gore e bopologe. O oketsa go tiba ga gagwe mo dipelong tsa dikereke, le mo dipelong tsa batho le sengwe le sengwe, boitsaanape, boitsaanape. Go fitlhelela e nna lefelo le letso la setho, ka go tshwakangwa ga peo ... Ke dumela gore peo nngwe le nngwe e tshwanetse go ungwa peo ya mofuta wa yone. Mme letso la setho, le dimela, le tsotlhe tse peo ya tsone e tshwakangwang, go re fetisitse mo lefelong mo lefelong; le jang dijo tse di tswang mo lefatsheng tsa dipeo tse di tswakantsweng tse di dirileng mebele ya rona gore e nne ya peo tse di tswakangwang, tse di dirileng megopolo ya rona yotlhe ... Jaanong, ga mebele ya rona e palelwa, go simolola ka dingwaga tse di masome mabedi go ya kwa go tse di masome mabedi le botlholo, ka ntata ya ditshika tse di sentsweng, ke dijo tsa dipeo tse di tswakanyeng, a ditshika tsa boboko ja rona ga di senyege? A moo ga se ditshika, le gone? Ke sone se Ricky a tabogang ka tshipi e e molelo e a ralala mebala fa, Fa Ricketta, Elvitta, le bontsi ja bone, jaaka re ka ba bitsa maina, kontle fa ko batho ba sa ikategang, ba feletswe ke ditlhaloganyo, go sa tlhole gona le mogopolo wa go itlotla kana boitsholo.

64 Ke boela mo polelwaneng yame. Moruti yo wa sesole o ne a re a le kwa bookelong, mme a re basimane ba le bantsi ba rapaletse mo megoafatsheng, bangwe ... O ne a sa tswa kwa ntle. O ne a re o ne a tswela kwantle kwa, mme motlhankedi mongwe a mo raya a re, "Moruti wa masole, re batla go kgweletsa kwa ntle, go bona masimo kwantle kwa." Ba ne ba latihetse peo ya mosetare le gase ya chlorine, jaaka ba ne ba dira mo malatsing ao.

Mme a re, "Ke ne ka tswela kontle kwa, Mokaulengwe Branham," a re, "go ne go sena le fa e le lekwati mo setlhareng, go ne go sena dikalana tsa bojang. E ne e le mo mosonh wa Tsogo. O ne a re, "go ne go na le dikanti tse di onetseng foo, motlhankedi o ne a tshwanelwa ke go di bala, le go bona gore a gone go ka dirwa sengwe ka tsone, go bapa le sekgwa se segolo sa Argonne Forest." A re, "Ga ke eme foo ka bonna," a re, "ke ne ka leba kwa godimo, ka re, 'Oo Modimo, keyone tsela e go tlieng go

felelwang ka yone." Go ntse jalo, gotlhe go etla. E ne e fisitswe yotlhe, go sena botshelo gope gotlhelele, bojang bo le ditlhare di fisitswe ke gase ele, ditlhare di bolailwe, di sokamise, di obabegile, fa marumo le dilo a neng a di betsa teng.

65 Ga e le gore moo ga se se sediragalang mo bogomprienong, fa Satane a gasa gosadumele ga gagwe, ka o tswakanya peo ga gagwe, ka boitsanape ja gagwe, ka kitso ya gagwe! Go fitlhelela go nna jaaka go ne go ntse ko tshimologong, ga Modimo a ne a baya Efa le Adamo mo tshimong, ko paradiseng e ntle eo ko go neng go sena leso, go sena bolwetse, go sena kutlobotlhoko, gape sengwe le sengwe se rulagatswe sentle se ka boitekanets, bonang gore dithuto tsaga Satane tsa DDT di dirile eng! O tobekanye. Ga gona sepe se se setseng mo go lone.

O ne a re, "ke ne ka simolola go lela. Ka boela kwa morago, ke ne ke kgatlhilwe ke lentswe." A re, "Ke ne ka ya fale mme ka lebelela letlapa, ka bo ke lesutisa. Ka fa tlase ga letlapa go ne go tlhoga sethunyanyana se sesweu, e le sone hela selo se se neng se tshela, ka gore se ne se sireleditswe ke letlapa."

Modimo, Lefika lame, re sireletse mo letsatsing leno, Oo Modimo, ga botlhole bo aname gongwe le gongwe ka leina la boitsanape le thuto. Re sireletse. Mpoloke go fitlhelela letsatsi leo, Oo Modimo ke thapelo yame. [Mongwe go tswa kwa borerelong o bua a re, "O seka wa baya selekanyo sa nako epe Mokaulengwe Branham." — Ed.] Jaanong ke solofela gore re, mongwe le mongwe, re ka fatlase ga Lefika leo, eleng Keresete.

66 Ke sa tswa go rera maloba, bontsi ba lona bo utwilw e thero ya teng. Ke ne ke tsamaya mo sekgweng, ke tsoma, mme ke ne ka kgathegela go gadima. Mme ka leba, mme foo fatshe go ne go le sephuthelwana sa mostoko se se neng se sena sepe, kana se le se bitsang sone. Mme ke kompone, ga ke ikutlwe gore ke ka bua leina la bone, mme kompone e e rekisang motsoko ba ne ba na le moonoo o o reng, "Motlhotlho wa moakanyi, ke tatso ya mogogi."

Ka simolola gotswelela ke tsamaye ko—ko tenyana ga sekgwa, mme Sengwe sa ngokela, "Boela ko morago kwa sephuthelwaneng sele sa motsoko."

Ka akanya ka re, "Rara wa Legodimo, ke boela ko morago kwa setlhareng sele fa dithora tsele di ne tsa tlisiwa bogoneng ke Wena, mo mosong mongwe. Ke ka ntsha ya eng O mpiletsa go boela morago?"

Mme sengwe sa re, "O na le tirelo e e tlang ka Tshipi. Setlhogo sa gago se kwadilwe mo go sone."

Ka akanya, "Mo sephuthelhanong sa motsoko?" Ka bo ke boela morago.

Mme ka simolola go akanya, "Mothotho wa moakanyi," se nnile tsietso jang! Ga e le gore motho o ne a le motho yo a akanyang, o ka seke a goge motsoko gotlhelele. Mme le a bona, batho ba dumalana le seo.

67 Ke dumela gore e ne e le ngwaga tse pedi tse di fetileng, ga ke ne ke le mo nngweng ya bokopanong, ke ne ka ya ko ditshupong tsa lefatshe ga di ne di tshwaretse kwa West Coast. Mme ba ne ba na le setshwantsho sa ga Yul Brynner le tse dingwe tse di ntsi koo. Mme bomaitsaanape, ka bontsi ja bone, ba ne ba le mo holong e le ngwe, ba bua ka bodiphatsa ja go goga motsoko. Ka fa baneng ba fetisa mosi wa motsoko oo fa gare ga mmabole, mme ba tsaya sekgotla ditshoka mme ba tsaya nikotini mo mosing o o mme ba o baya mo mokwatlang wa peba, mme ba e tsenya mo serubing, mo malatsi a a supa mmele wa yone o ne o tletse ka kankere e sa kgone le go tsamaya. Le a bona? O ne a re ... E goge mo metsing.

A re, "tlhotla!"

A re, "Tlhotlha? Ga go na selo sa gonna jalo." A re, "wena ..." Jaanong, se ke boitsanape ka bobone. Ba ne ba re, "O ka seke o tsenwe ke mos wa motsoko o sa tswenwa ke sekondere. Sekondere se dira mosi."

68 Mme se seleng teng, ke maratshwa, a go rekisa motsoko e e mentsi. Ga seo, ga ke ... Ga ke solofele gore le tsaya gore ke motho yo o sa siamang kana ke feteletse thata. Ke letimone leo mo mothong, le le mo dirang gore a goge motsoko, go ipolaya. Ga a—a bata nikotini e e mo motsokong ole mongwe, e e tla fepang dikeletso tsa gagwe, jaanong kompone ya motsoko e a tla ka moonoo wa maretshwa o o tsietsang wa go re, "Mothotho wa moakanyo." O tshwanetse go goga motsoko ele mene kana metlhano, go dira sekondere se se lekanetseng (go go kgotsofatsa) jaaka o ne wa dira le motsoko o le mongwefela. MaAmerika ba rekisetsa bo kgaisadiabone le bomorwaraabone leso! Ga ke go tlhologanye.

69 Mme etswa mo teng, ka akanya, "Ke o o Mothotho wa moakanyi go ntse jalo."

Jaanong ga motho a goga, gakologelwang, go dira tlatso ya motho yo o gogang. Mme ga o ka se ke wa nna le ... kgotsofatsa keletso ya motsoko go fitlhelela o dira motsoko gore o tsene foo mme o tsee ... o tswanetse go dira tlatso. Jalo o goga motsoko e e mene ya gago, kana e le metlhano, mme wa e

duelela gofeta le o ne o ka goga motsoko o le mongwe. Le a bona, ke maretshwa, a maretshwa a go rekesa; a go tsietsa batho, MaAmerika. Ga ke akanya ka se se diragetseng ko mokgatšheng o o bidiwang Valley Forge, ga George Washington; le masole a gagwe a le karolo ya pedi tharong, ba sa rwala ditlhako, mo letsatsing le leneng le le tsididi, go re direla itsholelo e re leng yone! Mme gone foo MaAmerika ba rekisetsa MaAmerika leso, morwaraagwe le kgaitsadie, leso, ka maretshwa a tsietso, go bone madi a a maswe, a e leng modi wa bosula. Go eletsa madi, lerato. Mo gotlhe go fetogile botsenwa, ba sa itse gore lefatshe le lotlhe le tsile go nyelela! Mme ga o sa goge ga o kake wa nna le tlatso.

70 Gone foo ka akanya, "ke o o mothotho wa moakanyi." Mothotho wa moakanyi! Mme ka tsaya setlhogo same mo o go nna "Mothotho wa moakanyi o dira tlatso ya moitshephi."

Jalo ka akanya gore diphutlhego di dirile se se tshwanang seo ba tsaya, batho ba ba tsenya mo dihuthegong, ba impitsa Bakeresete ka tsela epe fela. Ka go reng? Ba amogela go le gontsi kwa diphuthegong kana makoko a bone. Re amogela go le gontsi ka gore re ba leta go ta ka fa tlase ga se, sefe, le tse *dingwe*, le sepe fela. "Mo o ga go dire pharologano, gore ba kgone go kwala maina a bone mo lekwalong mme ba bo bare ke Bakeresete. Ke gone gotlhe. O, 'ka tumelo o bolokilwe.' O tshwanetse go dumela." Diabole o dira se se tshwanang. Ee.

O tshwanetse go tsalwa sesha, mme moo go tla ka Mothotho wa Modimo! Jaanong ke mothotho wa moakanyi. Ke e tshwere ka seatleng sa me. Ga e kitla e tsala tlatso ya diphuthego, mme e tla kgotsofatsa moitshephi tota, le a itse.

71 Mosadi yo o kgaotseng moriri o ka feta jang ka mothotho o? Mosadi yo o aparang diaparo tse di khuthswane kana marokgo o ka feta jang ka one, ga Baebele e re, "ke makgaphila ko modimong, gore mosadi a apare seaparo se se direletsweng go aparwa ke monna"? Gape monna yo o ikakanyang, a ka tswa a ba a apara diaparo kaaka mosadi, a tlogela moriri wa gagwe o gola jaaka wa mosadi, a kametse moriri mo sekopong o tshologela mo mathong a gagwe, o golokilwe *jalo*? O apere diabaro tsa kako teng tsa mosadi wa gagwe. O apere diapere diaparo tsa gagwe (monna) tsa kwa ntle. Mothotho wa moakanyi? Motho yo o akanyang ga a kake a dira jalo. Lefoko la Modimo ga le ketla le leta seo fo feta.

Ga gona sepe fela se se ka fetang ka Lefoko leo. Ke Mowa o o Boitshepho, mme o tsisa Lefoko mo go wena, mme wa bo o ntsha tlatso ya moitshephi.

72 Le belelang mo tsatsing leno, Ricketta mo mobileng ka bontle jo a bo neilweng ke Modimomo, mme Satane a bo dirisa. Mme o tla apara jaaka seaka, a sa itse gore beke gotswa mo letsatsing leno o ka nna a bo a bola mo phuphung.

A tla a tsamaya mo mmileng maloba. Ke ne ke rera mo bokopanong ko kerekeng ya Assemblies of God kwa West Coast, ko ntle kwa sekolong sa Baebele se se bidiwang Southwestern Bible School. Mosadinyana a tsamaya mo tseleng, sekgethenyana ... a apere diaparo tsa dikgethenyana, ka bikini, sepe fela se le di bitsang, le meriri e e kametsweng mo sekopong, ba rwele dithoro le ditlhako tsa makhaoboe. Ke ne ke tsamaya mo tseleng. Ka bo ke akanya, "a mothonyana, ngwana wa mmme le rre mongwe, o ne a tsholetswe fano go nna morwadia Modimo, mme jaanong o fetogile go nnaserai se se thaisitsweng sa a diabolo." Ka bo ke akanya, "Ke dumela gore ke tla retologa fa ka bo ke boela morago, ka bo ke ya go bolelela ngwana yole." O ne a lebega a le dingwaga tse di kan lekanang le tsa ga Sarah fa, dingwaga di le lesome le borataro, kana sengwe. Ka bo ke akanya, "Nyaa, go botoka ke sa dire jalo. Ke tla ya fa mo tseleng ka bo ke mo rapelela. Ga mongwe a ne a mpone ke me ke bua le ene, go botoka gore ke seka ka dira jalo."

73 Jaanong mme reetsang, barwa Modimo, le tsena mo seemong se se tshwanang le seo, Bosebele ba malatsi a ba le ipapaletsa, mme monna yo o akanyang o tla akanya pele. O ka tswa a le montle, ga bo go ka nna "ke tla bo ke ipolaetse ka ene," mme go tla go lopa nna mowa wa gago wa botshelo, mosimane, le bangwe ba lona basetsana, mo go bo Rickies ba! Mothotho wa moakanyi o ntsha tlatso ya moitshephi.

Lona banna ba ba nyetseng, ga le bona basadi bao mo mmileng ba ntse jalo, lona barwa ba Modimo, a ga le lemoge gore go diragetseng kwa tshimologong? Ga boitsaanape bo dirile basadi bontle jo bo kanaka motlha wa pele ga morwalela., go fitlhelela barwa ba Modimo ba nyala barwadie motho (eseng barwadia Modimo), mme Modimo ga a ise a ko a lebale seo. Ba sentse gotlhe; boitsaanape, montle thata. Go ne go tlaalesegile ... Le lemoga bontle ja basadi bo gaketse bo ya kwa godimo mo malatsing a a bofelo, ke sesupo sa motlha wa bofelo; Modimo o go rurufaditse. Jalo, dirisa Mothotho wa moakanyi, o tla nna le tlatso ya moitshephi. Go tla go lopa lelapa la gago. Go tla go lopa maemo a gago. Go tla go lopa sengwe le sengwe se o nang le sone; ntle le seo mowa wa gago wa bothselo! Go tla thuba lelwapa la gago. Go ka nna ga baka gore bana ba gago ba godisiwe ke monna yo mongwe, kana mosadi yo mongwe a tle go godisa bana ba gago.

74 Tsaya Mothotho wa moakanyi, o tla ntsha tlatso ya moitshephi. Ga o simolola go ya ko lefelong le go kgaolwang moriri teng, kana sengwe se sengw, mme ba bo ba go ra ya ba re, "O tsile go opiwa ke

tlhogo, wa itse." Tsaya Mothotho wa mosadi yo o akanyang, se Baebele e se buang ke gore, o tswe mo go seo o se go tlogele. Le a bona? Le seka la dira seo.

Ke mokaulengwe wa lona, gape ke a le rata. Ga ke na sepe kgatlhanong le lona. Modimo o a itse. Mme ke sone se se ntirang gore ke bue dilo tse ke di biang, ke ka ntata ya—ya lerato la Modimo go lona. Ga monna a tsamaya kwa ntle kwa mme ba bo ba sa go bolelele, moruti wa gago a go letelele go dira jaalo, ga a go rate. If a man would go out there and they won't tell you, your pastor let you sit around and act like that, he don't love you. Ga a kake a go rata. Ga ke kake ka bata mofuta wa lerato le le ntseng jalo mo basading. Ke bata go nna le tatso ya moitshepi mo go bo kgaitšadi. Ke batla a nna kgaitšadi tota. Eseng mongwe a ka re, mongwe a bua ka fa a leng montle ka teng le ka fa a leng, le bahumagadi bao ba dirang dilo tse di maswe, "o ya ko go yame ..." Hei. Nyaa. Ke batla e le mosadi!

Oo Morena, mpeye ka fa tlase ga Lefika. Ee. Mo go Baefeso 5:26, tsela e ngwefela e o ka fetang ka Lefika leo; ke gore "O tlhatswitswe ka metsi a kgaoganyo a Lefoko." Gontse jalo.

75 Jaanong, o seka wa letelele diabole a go gasa ka thuto. Nyaa, nyaa. E tla bolaya bolaya tlhotlhetso ya gago O seka wa letalele diabolo a tsaya tlhotlhetso eo ya gago, "Ee, ke leloko la kereke e mme a e tsenang, le ya ga nkuku." O seka wa letelele diabolo a go gasa ka seo. Baebele e setse e buile, mo Dipakeng tse Supa tsa Kereke, ledilo moo, gotlhe go ya kwa peong! Go ntse jalo. Gotlhe go senyegile. Gotlhe go bodile bothoko. O seka wa mo letelele a go gasa ka, a re "Ee ke maitsholo a a ko godimo Re rutegile go ga isa ka nako ya malatsi a a fetileng." O seka wa letelele diabole a tsenya seo mo go wena. Ke le supegeditse lenaneo la gagwe lotlhe la tlhabologo, thuto, le boitsanaape. O le tsisitse mo kerekeng, mme le seka la mo reetsa. Le ntshe ditlhogo tsa lona gore le seka la bona ditelevishene tse di maswe le dilo!

76 Mme setlhogo sa rona sa re, "Lo se ka lwa bopega jaaka lefatshe leno; mme lo fetolwe." Eseng go tsena mo kerekeng mme o o re, "Ke tlhomamisitswe, ka Tshipi." Nyaa. Tsamaya o tsene o fetolwe go ne jaanong, o fetolwe mo go se oleng sone, go nna se Modimo a batlang o nna sone.

Jaanong, go tswa hela mo go reng peo e e mo go wena ke ya mofuta mang. Ga peo ya kitso e kgolo ya thuto e le mogo wena, gona le selo sele sengwefele se e ka se dirang, e ka go bopolola, ke gone gone fela, mo morweng le morwadi wa Modimo. Ke sone selo hela se e ka se dirang. Ga o lebelele kwantle, batho mo bogompioneng ba tshela e kare ga ba dumele gore gona le Modim.

77 Le tla intshwarela go bua jaana. Ga se maikaelelo a me go le utlwa bothuko. Tshipi tse pedi tse di fetileng ke ne ke bidiwa, ke morwadiake, go tla go lebelele moopelo wa sedimedi o tshameka mo televesheneng. E ka Tshipi maphakela. Ke ne ke bata go reetsa lenaneo la ga Oral Roberts, Ke ne ke ba boletse gore ba mpolelele ga le tsena. A re, "A le o utlwa se, se ke sefela se segolo se se opelwang." Morwa wame yoo neng a eme foo, o ne le ene a mpolelele ka sone. Mme ka retolola televeshene ele ...

Re hirisitse mo mosading yo o nang le televeshene mo ntlung ya gagwe. ke ise ke ko ke ikaelele go nna le mo ntlung yame. Nyaa, rra. Ga ke batle selo seo mo ntlung yame. Ke ka e thuntsha ka thobotswana yame. Ga ke batle sepe se se amanang le selo seo se se bosula. Nyaa, rra! Mme go tsere ...

78 Mme ke le boleleleleng ka ga lona MaArizona ba le fano. Le bonye maduo a patlisiso ya maloba, ya dikole, a ga le a e bona? Dipesente tse masome a le boferabongwe ja bana ba dikole tsa mo Arizona ba bolawa ke bolwetse ja tlhaloganyo e e sa itekanelang, mme dipesente tse di masome a a marararo a bone ba ne ba ntse jalo ka ntata ya go lebelele televeshene. Le a reng ka ga seo ?

Go ka nna botoka ga le ka dirisa thobotswana ya lona! Le a bona? Jaanong, le seka la letelele diabole a le gasa ka seo. Nyaa, rra. Jaanong batho jaaka ke sa tswa go bua, batho ba tshela e kare ga ba kitla ba atholwa.

Basimane le basetsana ba, ba na le lesika la batho ba letso la SeIndia, le dilo tsotlhe tse dintsi. Ke gopola mongwe yo neng a bidiwa Rre. Pool yo eleng mogogi wa patlisiso. Mme ga ke kile ka bona difela tsa dinywao tsa segompio, e ne e le ka fa ba neng ba opela kateng; segopa sa BoRickies se eme foo, ba tshikinya ditlhogo tsa bone go ko godimo le ko tlase.

79 Ke ne ka ka leboga lekawana le le neng la opela fa mo mosong, o ne a lebega a siame sentle, jaaka monna tota. Ke—Ke ratile seo. Ga lona—lona banna ba bagwebi nako fa nako e nngwe le tsaya segopa se sa BoRickies ba ba neng ba le foo, ba tswela ka go bina ba tola ba opelela kwa godimo jaaka ditsenwa, ba opela ba tshwara mewa ya bone go fitlhelela ba fetoga mmala ba nna batala mo difatlhegong, mme noo ga se go opela, moo ke go dira modumo wa boitsaanape fela. *Kopelo* ke "melodi o o tswang mo pelong."

80 Mme ke ne ka akanya, "A tlhomolang pelo! A mathabisa dithong! Jalo le ka mo leineng la bodumedi, ba dira e kare ga gona Modimo!" Maloba mongwe o ne raya mosimane yo o tsalanang le morwadiake. Mosimane wa Mokeresete o ne a go fa tshwaelo e e botlhale ka ga Adamo le Efa, a re, "Efa o raletse

tshimo. A re, 'Bana, a le bona setlhare sele fale?' A re, 'Ke gone fa mmaalona a re jetseng kontle ga ntlo le lelapa. A o ka akanya, fa a neng a tshwanetse gonna Mokereste wa popota, mme a bo a tsaya tsholofetso le Lefoko la Modimo mme a ba a le latlhela mo kutleng ya dikolobe! Ba itshwara jaaaka o kare ga ba tlhoke go atholwa. Mme Modimo o tsile go tsa sephiri sengwe le sengwe ko katlholong. Ba itshwara jaaka e kare ga gona Modimo.

81 Ga ke bate go ba bitsa seeleele, ka gore Baebele ya re ... seeleele, ga go a siama. Jeso a re ga go a siama. "O seka wa bitsamotho ope o re seeleele." Mme go Pesalema 14:1, "Seeleele se ne sa re mopelong ya sone, 'Ga gona Modimo.'" Le a bona? Ga ba ... Ga ke bate go ba bitsa dieleele, mme ba itshwara jaaka e kare ke tsone. Baitshwara jaaka tsone.

Jalo, le bona bona gore re fa kae mo bogompioneng, jaaka e kare, "Ga gona Modimo." "Ke leloko la kereke!" Mme botlhe, mo gotlhe, le gfa ele Baebele, ke metlae. "Kereke ya rona e itse ko ba go yang!" Ee, ba tlhamalalela gone ko bobipong, sentle. Go ne mo tseleng ya bone, go feta ka ka boitsaanape le thuto, le dikolo tsa baruta tumedi le dilo, e di foka jaaka e feta ka tsela. Mowa o o Boitshepho ga o na nako ya go fa tshenolo fa go senang sepe, sekolo sa thutelo boruti ga se a bolo go bo kgaola.

Mowa o o Boitshepho o tshwanetse go re goga; e seng sekolo sa thutelotumedi le bathokomedi, le tsotlhe jalo. Mowa o o Boitshepho ke Moeteledipele wa rona.

82 Kaene ene e le motho yo o ntseng jalo. O ne a le lefufa tota. Jaanong, ga bodumedi ke se o tshwanetseng go nna le sone, jalo he Mogimo otlala bo a sa siama ka go bo a athotse Kaene. Ka gore, e ne e le modumedi, o ne a le modumedi gape a le tlhaga jaaka Abele. Jaanong gakologelwang, o ne a akanya Modimo, o ne a na le kereke, o ne a aga aletara, o ne a ntsha setlhabelo, o ne a rapela, o ne a obamela, mme o ne a ganwa. Go sa kgatlhalesege ka fa ... Isau le ene one. Le a bona?

Bodumedi, le a bona, moo ke yone tiro ya ga Satane; e seng go bolaya selo sotlhe, mme go go kgotlela fela. Ke gone gotle. Ga a kake a bolaya selo sotlhe. Oo, eseng bakomanisi; nyaa, nyaa, ke moganetsikeresete eseng sekomanisi. Baebele ya re, "Go tla tsietsa Bakgethwa ga go ne go kgonega." O seka wa tshwenyega ka khetene ya tshipi, mme o elatlhoko e mmala o o bobududu jo bo mokgona. he.

83 Mme, elathoko, Kaene o ne a tla go obamela, mme o ne a na le peo e e seng yone mo teng ga gagwe, eleng peo ya kgogela. Go suma ga kgogela gone ga mo sumela, ka gore ene e ele peo ya mosadi. O ne a itse thato ya Modimo e e itekanetseng., mme o ne a gana go e dira. Ale ne le itse seo? Satane o itse gorata ga Modimo, mme o gana go e dira.

Elangthoko, o ne a bona Modimo a tlhomamisa molaetsa wa ga Abele. Jaanong ke bata gore le akanye, dirisang mothotho wa lona wa moakanyi ka motsotso o le mongwe. Molaetsa wa ga abele o o tlhomameng, o Modimo a o tlhomamisitseng go bo e le NNetee! A le a tlhaloganya jaanong? He. Molaetsa wa ga Abele o amogetswe, mme Kaene o ne a bona se gape a itse gore Modimo o tlhomamisitse nolaetsa oo sentle. MMe o ne a seka a kgone go go dira. Mabela a gagwe a ne a mo thibela Gontse jalo, mabela a gagwe a mo thibetse go dira jaaka Abele. O bonye Modimo a tlhomamisa molaetsa.

84 Jalo go lebega jaanong, go le thata gore batho ba ikokobeletse Lefoko la Modimo. Ga ba batle go go dira. Ruri ba tla ikokobeletsa dithuto tsa tumelo tsa kereke, mme eseng Lefoko la Modimo.

Ga o batla go bona se, tsamaya o ye ko ... Ke na le Temana fa, ke sone se ke buang ka sone fa. Genesis 4:6 le 7, Modimo o ne a Kaene a re "Ke eng o thontse sefatlhago? Ke eng o dikologa o tletse ka tshakgalo? O sa tswa go utlwa molaetsa o o go tenneng." A re "Jalo, o direlang eng jalo? Ke eng o thontse sefatlhago, ka gore ga ke a ka ka tla ko kerekeng ya gago? Jalo ke eng o ne wa go dira?"

A o dirisa Mothotho wa moakanyi? Le a bona?

kana, "Ke eng o ne o sa ... Ke e ng o lebega jalo?" A re, "Ga o ka dira mo go siameng, tsamaya o ye go dira jaaka morwaraago kwantle kwa, ke tla go amogelagape ke tla go segofatsa, Ke tla go direla selo se se tshwanang." Mme o ne a se ka a kgona go go dira. O ne a re, "NJaanong, ga o sa, sebe ke gosadumele go go emetse kwa kgorongo."

85 Jaanong ga ba re bolelela, "Malatsi a dikgagamatso a fetile," ba go bona go supafaditswe ka itekanelo gape go rurafaditswe, le a bona, dilo tse tsotlhe tse Modimo a di solofeditseng O tla di dira mo malatsing a bofelo, a mo go Tshenolo 10 le Malaki 4, dilo tse tsotlhe di supafaditswe ka itekanelo, mathata ke eng bakaulengwe? Go senyegile fa kae, le a bona?

Ga ba sa go dire; gosadumele, mo e leng sebe. Gona le sene se le sengwefele, ke , gosadumele. Gontse jalo. Ga o atholwe ka gore o nwa bojalwa, o goga motsoko, o tshotlha motsoko, o apara bokhutshwane, dira se o ka kgonang go se dira. Nyaa, se o ga se go athole. Ke ka gore ga o dumele. Ga o ne o dumela, o ka bo o sa dire jalo. Le a bona? Modumedi ga a dire jalo. O tsaya Mothotho wa monna wa moakanyi, le a bona, lea bona, kana Mothoto wa mosadi wa moakanyi, mongwe mo go yone e e mebedi e. Gosiamme. Mme le a bona, sebe se eme kwa kgorong.

86 Jaanong elangthoko gore seo se ne sa diretse Kaene eng, mme go tsile go tshwana le ka letsatsi lene. IGo ne ga dira Kaene gore a tsamaye,, e le moleofi yo o ratang. O ne a tlhoka bokobo ka gorata. Motho mongwe le mongwe o tsile go nna ka tsela e e tshwanang. Thokoboikobo ka gorata, a sena go bonamolaetsa wa ga Abele o tlotlomaditsweng ke Modimo, gore o neo le nnete, mme a gana go go dira. O dirile se se tshwanang.. Mme o ne a tola molelwane.

Go na le molelwane o o ka o tolang. Le a itse seo, a ga le itse? [Phuthego e araba e re, "Amene." — Ed.] Jaanong, bareri, botlhe fano le le ba ba reeditseng ka mogala o o gokeletsweng kwantle kwa ko kgaso e tlang mo sechabeng , a le lemoga seo? Ga le go bona mo Ditemaneng, mme la bo le sa go dire, Modimo ga akake a tlhola. ... O tla ... Oo, o tla tswelela , o segofaditswe. Jalo go ne go ntse jalo mo mongweng le mongwe wa Iseraele, ba ne ba nna gone mo sekgweng, ba godisa bana, dijalo, ba segofaditswe, le sengwe le sengwe, mme "mongwe le mongwe wa bone a kgaoganye le Modimo go ya Bosakhutleng." Je se o buile jalo. Oo, ee, Modimo o tla tswelela a go segofatsa mme o ile. Tota. Ke se Baebela e se buang jaanong, ke se a se buileng. Elangthoko, o kgona go tola molelwane wa mautlwelo bothoko a Modimo. A le dumela seo.? ["Amene."] Kaene o ne a o tola.

87 A re—a re buleng mo go Bahebera 10:26 ka motsotso. Mme re bone gore a ke ka se ke ke go bone kabonako. Lekwalo la Bahebera 10 le ... Ke dumela mo temaneng ya bo 26. Ke na le yone e kwadilwe fa. Nkemeleng motsotso, ga le ka seke le mphelole pelo, a re e baleng ka motsotso. Gosiamo , All right, Ke rona bano.

Gonne fa re leofa ka bomo re sena ... go amogela kitso ya boammaaruri, ga go tlhole go na le setlhabelo sepe sa dibe. sebe,

fa e se tebelelo e e boitshegang ya tshekiso, le ya bogale jwa molelo o o tlaa lailang baganetsi.

Ke GO BUA LEFOKOLE LE BOITSHEPHO LAMODIMO. Ga re sa dumele kaI bomo re sena go bona le go utlwa Lefoko, re tla bo re tudile molelwane wa boitshwarelo. Ga go kake ga tlhola go nna le boitshwarelo ja gone, o tudile molelwane wa boitshwarelo ja Modimo.

"Oo," wa re, "Modimo o ntse wa ntshegofatsa" Oo, ee.

88 Gakologelwang Isiraele, batho ba go felela mo melelwaneng.. Ga Modimo a ne a ba file tsholofetso, kwa Lefatsheng le le Boitshepho le le elelang mashi le tsune; go ne go siame. Mme ga Moshe a ne a romela Kalebo le Joshua, mme di ditlholwa, go tsamaya le go ya go tlhola lefatshe, mme ba tla ka bosupi jo bo tlotlomaditsweng.

Ba ba lesome ba ne ba re, "Ga re kake ra go kgona. Ga re ka ke ra kgona. Bonang bothatha kwa. Re tla bo re le batho ba ba feteletseng. Re na le dilo tse tse di nnye tse e seng tsa sepe go lwa ka tsone. Lebelela gore ba na le eng. Ga re kake ra kgona go lwa le bone. Ga re kgone do dira jalo."

Joshua le Kalebo ba ne ba re, "Re na le bokgoni bo bo feteletseng go ba fenya! Modimo o dirile tsholofetso."

Mme, gakologelwang, ba ne ba boela morago. E ne e le kwa Kadesh-barnea. Mme ba ne ba boela morago mme ba kailakaila mo nageng. Mme mongwe le mongwe wa bone a tlhokafala, mme ba ne ba latlhegelwa ke Botshelo jo bo sa Khutleng. Jeso o buile jalo.

O seka wa tola molelwane oo, le a bona. "Ga o itse go dira tshiamo, mme o bo o sa e dire, mo go wena ke sebe."

89 BaIsiraela ba ne ba dira mo go tshwanang. Ga ba sena go bona Moshe a sena go tlotlomadiwa, mme ba bo ba letelela Balamo go ba gasa, Peo eo ya tlhwatlhwa e e neng e tlotlomaditswe. Moruti, o seka wa (tlhola) o bua sepe kgatthanong le Lefoko. Lebelela Balamo, e ne e le moporofeta, mme o ne a bonye Peo ya Modimo e tlotlomaditswe. MMe ka fa tlase ga phuthego e kgolo ya gagwe e a tsedileng mo go yone, Moabe o ne a bonesegopa sa batho ba ba neng ba kailakaila ba feta ka lefathse, o ne a ba gasa, mme a re, "Ee, emang motsotso. o le mongwefela. Re Bakeresete rotlhe. Rotlhe re Badumedi. Ke eng, borraarona le bo rraalona ke batho ba le bangwe. A ga re bana ba ga Lote? A Lote e ene e se motogolo wa ga Aborehamo? A ga re selo se le sengwe? A re nyalalaneng." Mme BaIsiraela, , jaaka Efa mo tshimong ya Edene, a ne a leta Satane gore a mo gase ka botlhole ka moporofeta yo o seng wa nnete. Ga, moporofeta wa mmatota a ne a na le bone, ka Lefoko le le tlotlomaditsweng. Mme ka botlhale ja kitso e e mo mogopolong, o ne a ba gasa. Akanya ka seo. Jaanong, ga go ise go ko go itshwarelwe, sebe sa teng ga se ise se ko se itshwarelwe.

90 Dipeo di ne tsa bola di le mo tseleng ya tiro, mo tseleng go ya kwa lefatsheng la tsholofetso. Mongwe le mongwe wa bone o ne a swag ape a bola, gone kwa kerekeng ba le mo tirelong, ba setse Modimo morago. MMe ba letelela Satane a ba gasa ka botlhole ja botlhale, le thuto, botlhale bo bo mo mogopolong, a re, "Ka goreng, re a tshwana rotlhe, re bana ba Modimo." Ga le tshwane! Mme o letelela

morutintsi wa maaka foo a ba gasa ka botlhale bo bo mo mogopolong bo a utlileng ka bone.

Mme hela jaaka se lekgotla la dikereke le se dirang mo bogompionong, le a bona, ke selo se se tshwanang, "Ka go reng, rotlhe re kopanela mo lekokong le le golo." Tsamaisa ya lekoko la lona lotlhe ke la ga diabole. Ke letshwao la sebata, le le mo Baebeleng. Ke na le lokwalo le le buang ka gone, go ise go ye kae, Morena a ratile.

91 Elang thoko, ka nako ya ga Nowa, re bona Lefoko le dirile, gore le kokobale mo metsing. Mme ta ke tshwaele fa, Lefoko le baakantswe le kopantswe gore le fetollwe gotswa fa fatshe go ya kwa marung. Re bona kago ya selo, mme ka botlhale ja mogopolo ja bone, ba ne ba tshega moporofeta Nowa mo matlhong, ga a ne a fa seporofeso sa motlha wa bofelo. Mme o ne a dira dira eng ... Kago e o e ne e dirilwe ka Lefoko la Modimo, e thibilwe mo teng le kwa ntle, ka thapelo le tumelo. Ga dipula di tla, botlhale bo bo mo mogopolong botlhe ja bodumedi bo ne ba swa gape ba bola gone mo ... gone mo dikerekeng, gone mo lefatsheng. Mme areka e ne ya kokobala fa godimo ga tsone tsotle. Ba boitsaanape ba gasitse peo e e neng ya bola gone mo katlholong.

92 Re ne re leka go dira eng, le fa gontse jalo, a re leka go tlhoma kereke ya rona kana re leka go tlhoma Lefoko la Modimo? Ke eng se re lelang go se dira? Re berekela mo go eng? A re leka go busetsa batho mo Se (Lefokong) This? Ke e ng se Efa yo mogolo yo eleng kereke Efa, a lelang go se dira fano mo malatsing a bofelo?

Ke tla tshwanela ke go ema gone fela jaanong, 'ka gore go—go nna tlhari. [Mokaulengwe o a bua a re, "Tswelela!" — Ed.] Mphang metsotso e ka nna lesome le botlhano, mme ke tla ema mo go yame—mo Ditemaneng tsame fano. ["Ruri, tswelela."] Ee. Go ntse jalo. Ke a itse. Ee, gongwe batho ba bata go tsena mo gore ba phepafatse lefelo le. Mme go lebege e kare go thata go ema. ["Tswelela fela." "Ee, ga re a itlhaganelela gope."] Ke ta itlhaganela. Go ntse jalo.

93 Bonang, baitsaanape ba bagolo, le thuto, le Efa yo o tswakantseng mo bogompionong, e e bidiwang kereke, o leka go dira eng? A o leka go godisa Lefoko la Modimo, mme a ba a letelela batho go dira se ba se dirang? Ga ba dirise sefo ya motho yo o akanyang,, kana sefo ya Modimo. Bonang gore ba ungewa eng. Ba a ikgodisa.. Kereke e, mo lenaneong la yone le la peo e e bopolotswengT, e bakile letso lotlhe gore le ikgatlholosa Lefoko la Modimo ka boitsaanape. Jaanong ke tla buisa dintlha tsele, ga ke ya go bua ka tsone ka llebaka le le leele., go re ke fetse. Boitsaanape jo bo boikgatlholoso! Ga Modimo, fano mo lefatsheng, a dira dilo tse a di dirang, ka Lefoko la gagwele a le solofeditseng,, mme ba a le ikgatlholosa ba bo ba tsamaela go sele ka gore ba na le boitsaanape jo bo boikgatlholoso. Boitsaanape jo bo boikgatlholoso!

94 Ke ne ke nyenya fale ka gore Mokaulengwe Williams fa, o ne a kwala sengwe fa mo pampiring a re, "O ka ka nna mo go yone thapama e yotlhe," Mme, ke itumelela seo, mo o go siame tota. Le a bona?

95 Mme batho ba—ba leofa ka gorata. Go tsisitse—lenanelo lotlhe la kereke ya lefatshe mo bogompionong mo sebeng ka gorata kgatlhanong le Modimo. Ka goreng, boitlotlo jo bo tlwaelesegileng bo tla go rurufletsa gore moo gosiamme. Gontse jalo. Sesiro sa keletso e e sa siamang se fofaditso matlho a gagwe, mo Lefokong, mme o iphitlhela a sa ikatega gape. Le a itse, Modimo, mo go Tshenolo 3, a re, "Tla, o tle o reke molemo a matlho mo go Nna, gore matlho a lona a bulege a bone." Le a bona, molemo wa matlho ke Lefoko la Gagwe.

96 Le a itse, ba re, "Ee, monna yo o ithutile dingwaga tse di masome mane, go nna le dithuto tsa degirie. O na le tsone dithuthego tsa bo B.L.D., D.D., le tsotlhe tse."

Le aitse gore Jeso one a reng ka seo? O ne a re, "A motho a iitatole." Paulo o ne a dira jalo.

Wa re, "Moo ga go reye moo."

Ee, ke eng Paulo a ne a go latedisa, gone foo? O ne a re, "Ga ke a tla kwa go lona ka mafoko a a mafatshwa a botlhale, ka gore le tla baya tsholofelo ya lona mo go one. Mme ke ta go lona mo nonofong le tshupetso ya Mowa o o Boitshepho, gore lefoko la lona le ... gore tumelo ya lona e agiwe mo Lefokong la Modimo, e se ka ya ema mo tshupelong ya botlhaleng."

97 Go lebege e kare batho ba latlhegetswe ke boitlotlo jo bo tlwaelegileng le boingotlo. Ga ba tshwane le jaaka ba ne ba ntse. E kile ya bo e re , fa moporofeta a re, "GO BUA MORENA," batho ba ne ba roroma. Ee, e le ruri bane ba dira jalo. Batho ba ne ba tshikinyega, ka gore ba ne ba tshaba. Mme jaanong ba latlhetse ke letshogo la gone. Ga ba boife Modimo.

Solomone a re, "Po—po Poifo Modimo ke tshimologo ya botlhale, " ke tshimologo fela ya gone.

Mme moporofeta o kgona go bua GO BUA MORENA; batho babo bare "diphirimisi fela!" Le a bona, ga gona tsholofelo mo go bone. Ke, ba re, "Ka goreng, re le botlhale. Re botlhale, ga re tlhoke go amogela dilo tsa mofuta oo! Re itse gore re bua ka ga eng!"

Gape go mo dianeng tse di kgologolo, gore, "Dieleele di tla tsamaya ka ditlhako tsa senkgatelele kokwana, ga baengele ba boifang go gata teng." E le ruri.

98 Jaanong, phetogo ke eng? (ka bonako.) Re e bona jang? Ke eng se se dirang phetogo? Modimo o e dira ka Mowa wa Lefoko la Gagwe. O a fetola. O jala Peo ya Gagwe, o latlhela Mowa wa gagwe mo go Yone, mme e tsisa, maungo. Mowa wa gagwe o o Boitshepho o fetola Peo ya Lefoko le le mo teng gore le nne le tlomaditswe ka peo ya lone.

Ke mofuta wa peo efe e o leng yone, go supa fela se se mo go wena. Ga o kake wa e fitlha. Se o leng sone mo teng, se supagala kwa ntle. Ga o kake wa itshwara go nna gone. Ga o kake wa dira setlhare seo go nna sepe fela ga e se se se leng sone. Le a bona, go—go tsile go nna jalo.. Mowa o o Boitshepho o fetola dipeo tse di mo teng ga one. Go sa kgatlhalesege gore ke peo ya mofuta ofe, o tla e fetola. Ga e le e e bosula, e tla ungwa bosula. Ga e le moiketsisi, e tla ungwa moiketsisi. Ga e le Lefoko la Modimo la mmatota, le tla ungwa morwa kana morwadia Modimo wa mmatota, ka sefo ya motho yo o akanyang. Ga Peo e ta, e feta ka Lone, e ungwa morwa le morwadia Modimo.

99 Letsatsi lengwe ga lefatshe le ne le le mo lefifing la tobekano, Modimo ... Jaanong reetsang thata, ka gore ga re ya go bua ...go bua ka lebakanyana. Bonang. Letsatsi lengwe ga lefatshe le ne le le na le mefuta yotlhe ya bodumedi gape,ja go tlhapa diatla, le go apara dipurapura le dithoro, le tse dingwe jalo, le rapaletse magareng ga tobekano e e buang. Isaraela wa Modimo wa mmatota e ne ya sengwa go tswa mo melaong le ditaello tsa Modimo, Jeso a re, "mme lo dira lefoko la Modimo lolea fela ka mekgwa ya lona e lo e bolelang, le dilo tse dintsi tse di ntseng jalo lo a di dira." Mme lebelela ba ba bitsang baruti boitshepho,, mme Jeso a re, "Le ba ga rraelona diabolo, le ditiro tsa gagwe le a di dira." Le a bona, ke sone tota se a se buile.

100 Jaanong ga lefatshe le ntse mo dipharagobeng tse di ntseng jalo, Mowa wa Modimo o ne wa anamela mo Peong e e ne e laoletswa ka gale. O ne a ranotse gape fetotse ka tsholofetso ya Isaia 9:6; Ene, Modimo, o ne a dirilwa ka nama, go boloka tobekano ya nako eo. Ga motho a ne a dirilwe mo setshwanong sa Modimo, Go tla Modimo fa, ka moporofeta a go bonetsepel... Jaanong gakologelwang Lefoko, moporofeta o ne a go bona, e ne fela moporofeta yo o bonenyeng Satane mo malatsing a bofelo, le a bona, tsa mananeo a a dithuto le dilo tse a nang le tsone, le mananeo a bodumedi. Ene moporofeti yoo, wa Isaia 9:6, said, "Gonne ngwana re mo tsaletswa, ngwana wa mosimane re mo neilwe; mme Leina la gagwe le tlaa bidiwa:"Mogakolodi, Kgosa ya Kagiso, Modimo mothata, Rara wa bosakhutleng.' Mme bogosi ja gagwe ga bo ketla bo fela." Mme Lefoko leo ke Lefoko la Modimo. Mme Mowa o ne wa tlhohleletsa Lefoko leo, mme la bopega mo popelong ya lekgarebe; Monna, "ngwana wa Mosimane o tshotswe," eseng go bopiwa, "tshotswe."

101 Satane o ne a leka gape a leka gape, go e gasa botlhole. O ne a mo isa fa godimo a mo raya a re, "Ga O le se O reng O sone, jaanong mphodisetsa bolwetse fa. Ntshupegetsa gore o ka go dira jang. Fetola se, go nna senkgwe, le mantswe a gonna senkgwe. Ta re go bone O itatlhela ko tlase, ka gore Temana ya re O tla go dira."

Le a bona bodiabile ba bodumedi mo bogompionong ba ntse ba bua selo se se tshwanang? "Ga gona le sengwe se se tshwanang le diphodiso tsa Bomodimo; Mokaulengwe *semangmang*,o rapaletse fa, ta re go bone o mo fodisa."

E ne diabolo yoo tshwanang o ne a ema fa go Jeso, a re, "Ga o le Morwa wa Modimo, fologa mo sefapanong."

Lefoko la re Ene e le Morwa wa Modimo. Mowa o rurufaditse gore Ene e le Morwa wa Modimo. Isaia 9:6 e ne ya diragadiwa. Mme maloba bosigo, bontsi ja lona mo kgasong le utwile ka fa re fang Ditemana tsemi masome maratara le sengwe, ke a dumela, ka go rurufatsa gore Tenana e ne ya re e ne e le Ene.

102 Oo, Satane o ne a leka gape a leka gape, go dira sengwe le sengwe. Bosigo bongwe,a rapame ko morago mo sekepeng, o ne A monnye A robetse. Mme a ba a re, "Ke tla Mo feleletsa gone jaanong." Mme o ne a seka a kgona.

O ne a Leka go Mo reela gore a dire sengwe se se maswe, mme ga a ka a kgona go go dira. Ka goreng? O ne a gasitswe ka gogana taolelopele. Ga e ketla e tsiediwa. Nyaa, nyaa. Lefoka la re O tla nna teng fano. Amene. Ga gona diabole yo o ta Mo tshwenyang, mme ga gona morwa wa Modimo yo mongwe, yo o laoletswengpele go nna teng. O gasitswe ka botlhole ja go gana. Botlhole ja ga Satane, e leng botlhole ja dingaka tsa diphuthago ga ba Mo kgome gotlhelele. O tswela a tsamaya, ga gona sepe se se Mo tshwenyang, le a bona. Ga e a ka ya Mo ama.

103 "Ee,Ke tla go dira mobishopowa lefatshe lotlhe. Ke a e busa. Ga O ka nkobamela fela, tla o o ikwadise mo sethopheng same, ke ta—ke ta Go dira mmusi. Ke tla ikisa ko tlase, ka bo ke Go tsholeletsa kwa godimo."

O ne a re, "Tloga fa pele ga me, Satane. Go kwadilwe ga twe, 'O obamele Morena Modimo wa gago,

e leng Lefoko, mme o direle one o le osi fela." MMe letsatsi lengwe ...

Ke batla go bua ka Motho yo o mogolo yo ka lobaka.

Mme letsatsi lengwe, Mowa o ne wa mo okama gape; ka gore go ne go na le Lefoko le le neng le kwadile ka ga Ene, le le neng le tswa kwa Modimong, ka moporofeti, "MMe o ne a gogelwa ko sebolaelong jaaka kwana." Mme Mowa o ne wa Mo okama, mme wa Mo etelelepele, mme wa Mo romela kwa sefapanong sa Calvary. Koo o ne a swa. Mme sengwe le sengwe se se builweng ka Ene mo lesong la Gagwe, se ne sa diragadiwa, go tsisa Lesedi le Botshelo ko Peong ya Modimo e e laoletswenpele e e neng e le mo lefatsheng. O ne a tsisa tsela go go dira. *Fano* ke Peo, Mowa o tsisa Botshelo; jo bo fetolang barwa le barwadia Modimo, go tswa mo lefatsheng le le tletseng tobekano e e lefifi, go nna barwa le barwadia ba Modimo.

104 O seka wa kgopiswa ke lefoko "laoletswepele." Ke a itse gore le a kgopisega. Mme, reetsang, ga se lefoko lame. Ke lengwe la Mafoko a Modimo. Le ba ta go e bala, balang mo go Baefeso 1:5, fa a, "O re laoletse gale, gore re bone boemo jwa bongwana ka Jesu Keresete." Le a bona?

Mme ta ke e rarabolole ka motsotso, motsotso o le mongwefela, ke e rarabolole. Bonang. Fela jaaka o ne o le mo go rrago, kwa tshimologong, o le peo. A mongwe le mongwe wa lona o ne a itse seo? O ne o le mogo rrago-mogolo-mogolo-mogolo-rragomogolo, gape, a le ne le itse seo? [Phuthego a bua e re, "Amene." — Ed.]

Balang Lekwalo la Bahebera, fa re fitlhelang gore molefi o ne a duela ditsabpolesome fa a ne a le mo thekeng la ga Aborahamo, dikokomane tse nne tse di kwa morago ga gagwe Ga Aborahamo o duetse ditsabolosome ko go Melchisedec, e ne e tuelo ya ngwana wa ngwana wa ngwana wa ngwana ngwa wa gagwe, mme o ne a le mo lethekeeng la ga Aborahamo. Ke go ne moo. Le a bona?

105 O ne o le mo dinokeng tsa ga rrago, mme rrago o ne a sa kgone go nna le botsalano le le wena go fitlhelela o ne o fetolfela mo mmele wa senama.

Morwa wame fale o ne a le mo go nna. Ke—Ke—Ke ne ke bata morwa, mme o ne a le mo go nna. Le a bona? O ne a le mo go nna go ne foo. Mme ka lenyalo, o ne a fetolelwa go nna motho jaaka nna, mme a nna jaaka nna.

Mme o ne wa nna jaaka batsadi ba gago, le a bona, 'ka gore go ne gole mo go wena kwa tshimologong. Jaanong ga re le barwa ba Modimo, Now if we are the sons of God, His attributes ... E leng, o nonofo ya ga rrago eseng mmago; e leng rrago. Peo e nna mo go rrago. Le a bona? Mme jaanong mmago e e le moelami yo o go tshotsheng, o ima peo ya ga rrago. Le a bona?

106 Mme lefatshe, mo senameng, le lone ke moelami yo o tsholang dipeo tsa Modimo. Le a bona, See, fela tota. Eseng lefatshe, kefatshe le legolo jang, go mogolo jang Modimo yo o le tlhodileng. Le a bona? Le a bona?

Jaanong ga o le morwa le morwadia Modimo, jalo he o ne o le mo Modimong ko tshimologong. O kakanyo ya gagwe. Ga o ne o seo gone kwa foo, jalo ga o ise o ko o nne teng kana ga o ketla o nna teng.

Ka gore, ga ke kake ka tsola morwa wa monna yo fa kana yole mo *fale* lethekeeng lame, ke ka tshola barwa ba eleng bame, mme ba tla nkgotsa. Hallelujah. Le a e bona?

107 Barwa le barwadia ba ne ba le mo Modimong ko tshimologong. Jaanonong bonang. O are o na le Botshelo jo bo sa khutleng. Re a dumela, gore re na le Botshelo jo bo sa khutleng. Ee, go na le tsela e le nngwe ya Botshelo jo bo sa Khutleng, mme ke Modimo. Ke sene selo fela se eleng Botshelo jo bo sa Khutleng, eleng Modimo. Mme ga o na le Botshelo jo bo sa khutleng, botshelo bo bo mo go wena bo ne bontse bo le teng, gape o ne o le mo lethekeeng la Modimo pele ga go nna le lefatshe. Mme ga Lefoko ka bo lone ... Jeso ka bo Ene o bidiwa Lefoko, gape mo lekwalong la ga Moithsephi Johane 1, a re, "E rile mo tshimologong Lefoko a bo a ntse a le yo, mme Lefoko a bo a ntse a na le Modimo, mme Lefoko ya bo e le ene Modimo. Mme Lefoko le ne la dirwa nama mme la nna magareng ga rona." Jalo o ne o le mo lethekeeng la ga Jeso, gape o ne wa ya Calvary le Ene. O ne wa swa le ene, gape o ne wa tsosiwa le ene. Mme gompiono re kotame mo mannong a sele godimo mo go Ene, re tladitswe ka Mowa o o Boitshepho, re barwa le barwadia ba Modimo. Re ne ra swa le Ene, ra tsoga le Ene. Ele ruri.

108 Gone jaanong, jaanong, jaanong, o kgona go tsalana le Ene. O ne o ka se kgone morago fale, ka gore o ne o le Lefoko fela mo go Ene, o le peo. Mme jaanong o go bontshitse, mme jaanong o bata gore o tsalane le Ene. Mme o ne a fologela fa tlase, o ne a dirwa ka senama gore a kgone go nna le tsalano e e itekanetseng le wena. A le bona botsalano bo bo itekanetseng. Oo, masaitseweng a Modimo a a boteng! Go itumedisa jang! Le a bona, Modimo o ne a ka se ke a tsalana mo Moweng, jalo Modimo o ne a nna motho.

Jeso Keresete e ne e le Modimo ka BoEne, a bonagadiwa, 'ka gore , O ne A le Morwa, ka gore o ne a tshotswe, mme o ne a le tabanakele ya gagwe gore anne mo go yone. "Ga go motho ope yo o kileng a bona Modimo ka nako epe, ga e se Morwa wa one yo o tsetsweng a le esi, yo Rraagwe a mo o o boletseng." Modimo O ne A ikagela ntlo, mmele go re a nne mo go one, o ne a tla gore o kgone go Mo tshwara. Mo lekwalong la nthla la ga Timotheo 3:16, "Kwa ntle ga kgang, boteng jwa bosaitseweng jwa poifo Modimo bo bogolo; ke go re: Ene yo o bonaditsweng mo nameng, a bonwa ke Baengele, a dumelwa mo lefatsheng, a tsholelediwa kwa kgalalelong kwa Legodimong." Le a bona? Jaanong O ...

109 Wena go bo o le mo senameng, gape o le mo senameng, jaanong o kgona go tsalana jaanong, ka gore Ene e le nonofo ya lerato la Modimo. Modimo ke lerato. A gontse jalo? Mme Jeso e ne e le kakanyo ya lerato la Modimo. Mme ga dikakanyo tsa lerato di ne di supiwa, tse, e ne e le Modimo ka boene; di kakanyo tse di neng di Mo ngaparetse di tla ko go Ene, "Botlhe ba Rara a ba mphileng, ba ta ta ko go Nna." E le ruri, ba tshwanelwa ke gore ba bo ba ne ba laoletswewepele. Ga go ne go sa nna jalo, ga o kake wa nna teng. Ke gone gotlhe. Kwantle ga pelaelo.

Jaanong re kgona go tsalana, e ne e le ka—ka dikhumo tsa Lefoko la Gagwe, le o leng karolo ya lone. O karolo ya Lefoko; ka gore O ne a le Lefoko ko tshimologong, o Lefoko jaanong. Le a bona? Ke ta bo ke rera mo bosigong bono, kana ka Tshipi kana lengwe la malatsi ga ke tsena, fa ke rutang ka gore Lefoko keng, le a bona. Mme jaanong o karolo ya Lefoko.

110 Reetsang. Go na le selo sele sengwe se ke ka senkeng ke se dire. Ke ka ikgantsha kabagologolwane bame. Nyaa, tswa mo thakathakanong. Rre e ne e le MoIrishi. Mme e ne ele motho wa letso la SeIndia mo morafeng o o bidiwang squaw, o ne a le sephato se sengwe MoIndia; mmaagwe e ne e le MoIndia, o ne a ja penshene. Jaanong, botlhe e ne ele matagwa, bontsi ba bone ba ne ba robala ka ditlhako, ba lwa, ba lwa ka dithobolo, fela jalo. Ga ke ka ke ka ikgantsha ka sepe, ka gore bagolwagolwane bame lesika la me le ne le le mathata.

Mme, mokaulengwe, go na le selo sele sengwefela se ke ka ikgantshang ka sone, Ke ka ikgantsha ka Morena Jeso yo o nthekolotseng. Mme ka Maatla a Gagwe a phetolo o ne a jala peo, ka taolelopele, mme a ka go lemoga. Ke morwa mang jaanong? Ee. Ke ka ikgantsha ka Ene. Mme ke ntse dingwaga tse di masome mararo le boraro tsa botshelo jame, ke ingkantsa ka Ene. Ga A ka mpha dingwaga tse dingwe tse masome mararo le boraro, ke leka go ingkantsa thata ka Ene. Le a bona? Ke ka ingkantsa ka bagologolwane bame, hallelujah, Ene Yo o nthekolotseng gape a jala Peo ya Botshelo mo go nna *fa*, mme a ntetelela go lebelela mo Lefokong le, a romela Mowa wa Gagwe mme a ba a re "Ke e. Bua se, mme go tla diragala. Dira *sele*." Mme oo, ke ka ingkantsa ka Ene! O ne a se dira jang? Ka go tlhatswiwa ga metsi ka Lefoko, metsi a pharologanyo. Ke e letsa gore reka tlhalosa seo.

111 Badumedi ba nnete ba ba laoletswengpele ba tla tshegetsatsa Lefoko ka gore ba karolo ya Lefoko leo.

Oo, dinaledi tse di kailang, le tsile go kaila go fitlhelela leng? Lona MaMethodisete, MaBaptisete, MaPrebasteriene, lona ba ba kwantle, sepe se se leng sone, dinaledi tse di kailang, go tswa mo kerekeng go ya ko kerekeng enngwe, go kgarakgatshega, le televeshene go ya ko televeshening enngwe, gotswa mo lefatsheng go ya ko lefatsheng le lengwe, ke o sa ineele? O nyoretse go nna le botsalano.le wena. O go nyoretse. O bata go go fetola ka go ntshafatsa mogopolo wa gago, e seng ko kerekeng kana mo phuthegong, mme ko Lefokong la gagwe, le , o leng karolo ya lone. ga e le gore keletso e o e mo go wena.

Go sego ba ba bolawang ke tlala le lenyora ka ntlha ya tshiamo: gonne ba tlaa kgorisiwa.
(Le a bonaSee? he.)

Mme e romela maatla a phetolo ya Gagwe, go go ntsha mo go budumeding jo bo bopologileng jo o mo go bone. Mo tobekanong ya go bopololwa e e re mo go yone, Modimo o rometse, maatla a gagwe a phetolo, e leng Lefoko la Gagwe, le le tlotlomaditsweng, le rurufaditswe, go go ntsha mo budumeding bo, bo bopolotsweng ka ikgatholoso bo o tsamayang mo go bone, "o sa ikatega, ka bofofu, le bofutsana, mme o sa itse." Akanyang ka se, ditsala.

112 Le a itse, Modimo o rometse maata a phetolo ya gagwe gore a diragatse Lefoko, mme o ne a fetola mmele otlhe wa ga Sarah le Aborahamo. O ne a fetola monna mogolo mosadi mogolo, ka gore O ne a solofeditse gore O tla go dira.

Mme se Modimo a solofetsang gore o tla se dira, seo o tla se dira. Ga gona sepe, kana sengwe ... Sepe selo se se sentsweng, Modimo ga a ka ke a dira sepe ka sone. Mme o tla tshegetsatsa Lefoko la Gagwe, gape O tla romela Mowa wa Gagwe! "Nna ke le Modimo ke se jadile. Ke tla e nosetsa motshegare le bosigo (ka dipaka tsotlhe), e sere kgotsa mongwe a e kumole mo diatleng Tsame." Baebele e bua jalo.

113 Oo, dinaledi tse di kailang, lona le nang le dikeletso ,o pelong ya lona! Le tshwanetse la nna le yone, e seng jalo le ka bo le sa kotama fa mo mosong ono. Mme le ka bo le se mo dikerekeng tseo le mo mafelong a go tshwarelwang diphuthego teng, le dilo tsotlhe tse le le mo go tsone, kwa ntle le go

kgabaganya lefatshe, ga Sengwe se sa go tsisa koo. Mongwe o buile le wena. O seka wa tsamaela kgakala. Gona le go tlhatswiwa ga metsi ka Lefoko, mo go tla go dirang gore o nne mosweu jaaka kapoko. Oo, barwa ba Modimo, reetsang! Le seka la nna mo go bopologeng moo. Tswang mo go yone. Aborahamo o dumetse Modimo, mme a lebelela sengwe le sengwe sele pharologano ...

O a re, "Ke ta itshetsa jang? Ke ta dira jang se?" Ke maikarabelo a Modimo. "Ke ka dira jang? Batsalani le nna ba nkgana."

Modimo o ne a re, "Ope yo o tla tlogelang rraagwe, maagwe, mosadi wa gagwe, monna wa gagwe, malapa le matlo; ke tla ba fa malapa le matlo, ke tla bafa bommaabone le borraabone, le fa e le bomorwarraabo le bo bokgaisadie, mo lefatsheng le, le Botshelo jo bo sakhutleng mo lefatsheng le le tlang." Ke tsholofetso, tsala yame. Eo, oo, e tshwanelwa ke go nosetswa! Tsholofetso nngwe le nngwe e Modimo a e solofetsang e a diragala. Peo nngwe le nngwe ya Modimo ke tsholofetso.

114 Mme, kgaisadiake, emisa go kgaola moriri oo, ka gore ke selo se se sa tlwaelesegang fa pele ga Modimo. Emisa go apara diaparo tseo, ke makgaphila mo go Ene!

Lona, bakaulengwe, lona banna, emisang go eteetsa diphuthego tse tse, go dira dilo, le letelela basadi ba lona ba dira dilo tseo. Ga go a siama mo Bakereseteng.

Boela ko Lefokong! Tsayang Lefoko leo le tla gola. Le tshwanetse gore le gole. Maata a Modimo a phetolo a a le tsisitseng selo sa ntsha, O mo tseleng ya go boela morago, go le tsaya gape gompiano. O boela gone kwa morago ko leneg le le teng.

115 Inoko o ne a fetolwa, go tswa mo lesong, ka maata a Modimo a phetolo. Modimo o direletse eng seo? Go nna tshwantso ya Thatogo ya Kereke e e tlang. Ee. Elijah o ne a tshwana.

Mmele wa ga Jeso o ne wa tsosiwa o sena go swa. Mme mo phuphung, mmele wa ga Jeso o ne sa tsosiwa ke Lefoko la Modimo; mme wa fetolwa, gotswa mo baswing, e le sefikantswe se se tsididi, go nna Morwa Modimo yo o tsositsweng gape a galaeditse. Ka gore moperofeta, mo Dipesalema 16:10, ga le batla go e kwala, ke, 16:10, a re, "Gonne ga ke ketla ke tlogelela mowa wa gagwe mo Bobipong, le gone ga ke ketla ke lesa Moitshepi Wame go bona go bola." Oo Modimo!

Lefoko leo le tshwanetse go diragala, ke Lefoko la Modimo! E jale mo pelong ya gago, ga o batla go tsamaya mo Tlhatogong. Ga o bata go nna Mokeresete wa mmatota, baya Lefoko le. Jaaka ke dumela gore e ne e le mo go Esekiele, Modimo o ne a re, "Tsaya momenagano mme o oje," gore moporofeta le Lefoko enne selo se le sengwe. Mme tsholofetso nngwe le nngwe e tshwanetse go itshupa, ka gore ke Peo ya Modimo ya ko tshimologong. O seka wa letelela morutegi wa moithutabodumedi yo o kwantle fano a e ntsha mo go wena. O seka wa mo letelela a go gasa ka botlhole ja boitsaanape le kitso, le thuto tsa senama. Dumela Modimo!

116 Aborahamo ga a ka a tsaya dipatisiso tsa boitsaanape ka nako ya gagwe, a ba a re, "Ke tsofetse thata go ka tshola ngwana, ke ile kgakala. Ke dirile se, le sele kana tse dingwe." Mme o ne a bitsa sepe se se kgatlhanong, le Lefoko la Modimo, jaaka e kare se ne se se kgatlhanong. Mme o ne a se ka a thehekelala ka go tlhoka go dumela, mme a thatafala mo tumelong, a galaletsa Modimo. O ne a itse gore Modimo o na le bokgoni ja go diragatsa se a se solofeditse.

117 Oo, barwa ba ba kailang, ba bopolotswe, ke ditlhare tse di anamang tsa lefatshe le! Bokgaisadi ba ba kailang, gore mafelo le difeshene tsa lefatshe di le gape! Mme, kgaisadi yo o rategang, o ka ntsaya e kare ke motho yo o bosula, mme lengwe la malatsi ano ga o kopana le se Florence Shakarian a kopanyeng le sone maloba bosigo; o ne a ntse mo kagong e, le ene, mo lefelong le, jaaka le itse. Ga o kopana le seo, o tla lemoga gore, ga se nna mme ke Lefoko le le nnete. Tswang mo mabentleng a bokgaolelo meriri, marikesetso a diaparo tsa fashene ao. Tswang mo dilo tseo.

Wa re, "Ke eng o sa rute basetsana bao dilo tse di kgolo, bo gore o ka nna se jang?" Simolola fela ka bo ABC, mme go tswa foo re tla tla ko go alejeboreng. Le a bona? Simolola fela go ithuta, "Mo eleng tirelo ya lona e e maleba."

ke a lo rapela ka mautlwelobothoko a Modimo, gore lo ntshe mebele ya lona setlhabelo se se tshedileng, se se itshepileng, le se se lebosegang mo Modimong, mo e leng tirelo e e lo lebanyeng.

118 Wena o dira fela "tirelo ya gago e e maleba," Modimo o tla tlhokomela mo go setseng; le a bona, go baya mabaka mo dilong tse o ka kgonang go di dira ka bowena. Ga se ... A ga se selo se se sa akanyegeng gore mosadi a ikapole diaparo, a ba a tsamaya kwantle fa mme a itshwara jalo, ga Baebele e go kgala? A ga se selo se se sa akanyegeng gore monna a itatlhele mo dithutong tse di tshwanang le tse di leng teng mo bogompioneng, le le dilo tse tsotlhe tsa borutelotumedi, le dilo tse di ntseng jalo, ga gole kgatlhanong le Lefoko la Modimo? Le a bona?

119 Dipounama tsa ga Isaia, e ne e le tsa motho hela yo o dipounama tse di seng phepa. O ne a re, "Morena, ke nna magareng ga patho ba ba seng phepa, gape dipounama tsame ga di phepa. Ija! nna wee! gonne ke lbonye Modimo." Mme Moengele o ne a fologela kwa tlase, a tsaya Molelo, Molelo o o Boitshepho mo aletareng ya Modimo, mme a fetola dipounama tsa monna yo o neng a kailakaila, go nna dipounama tsa moporofeta yo neng a na le GO BUA MORENA. Maata a phetolo ya Modimo!

Batshwara ditlhapi ba ba lekgolo le masome mabedi, le—le barekise ba matsela a a bohibidu jo bo mokgona ba gale, ba basadi, le ba ba neng ba ikokoantse ko kamoreng e e kwa godimo ba tswetse dipati, bangwe ba bone ba sena thuto e e lekanyeng go kwala maina a eleng a bone. Modimo o ne a ba fetola gotswa mo go nneng batshwari, go nna batshwari ba batho; go latlha go nna banna le basadi ba ba mo mmileng, go nna baitshephi ba Modimo, eleng ba ba sa sweng. Maata a phetolo a Modimo!

120 Paulo, yo o neng ele leloko la kereke ya mo motseng, Presibaboteriene, Baposisetse, Pentekosetale, kana sengwe; ba tsamaya mo mmileng, ka mowa o mogolo o o sa utlweng taolo o o mogo ena, gor eo ne a itse go ba gaisa. O ne a goletse ka fa tlase ga ga Gamaliel, mongwe wa barutuntshi ba ba nebg ba le mo lefatsheng. Go ne ga diragala eng mo tseleng go ya kwa Damascus, a tsaya segopa sa batho ba ba neg ba dumela Lefoko la Modimo? Mo tseleng go ya teng, o ne a digelwa fa fatshe, mme o ne a utlwa Molaetsa. Mme le ne la mo fetola go tswa mo go nneng leloko la kereke le motsenena kereke; go nna moporofeta wa Modimo, yo o kwadileng Lefoko la Modimo, mo kgolaganong e ntshá. Go tswa mo go nneng leloko la kereke go nna moitshephi!

Oh, naledi e e kailang, a re emeng. Morwa yo o kailang, Peo e e kailang go tswa mo lefolong le lengwe go ya kwa go le lengwe, mo go bopologeng mo; mo mosong, bana. Tswee tswee ntheetsang jaaka—jaaka motho yo o lekang go ema magareng ga batshidi le baswi.

121 Kwantle kwa mo lefatsheng hwa bogasi bo ya ga e le gore le santse le gokeletse, lona ba le kailletseng mo lefelong, ka tshwee tswee nna fa fatshe gofeta motshotso. Ke aitse gore go tlhari fano mo Tucson, intshwareleng ke raya mo Phoenix, nako ke masome mabedi go tlogela nako ya lesome le bobedi. Mme ke sale ke beile batho ba moso otlhe. Ke ntse ke le tshwere mo ditirong tsa lona le filo. Mme bonang, ditsala tse di rategang, o kanna wa nna kgakala le modimo ka bosang kae. Tswee tswee, le boe mo mosong ono. A ga le kake? Gona le manno ko Motsweding.

Bogologolo mo bojelo jwa dipitse, ke itse gore go ntse jalo.

Ngwana o ne a tsala go boloka batho mo dibeng tsa bone.

Johane o ne a mmona mo letshitshing, kwana go ya bosakhuting,

Oo, keresete, yo o neng a Bapotswe kwa Calvary.

Oo, ke rata monna yole wa Galilee, gotswa Galilee,

Gobane O itiretse bontsi thata.

O itshwaretse dibe tsa me tsotlhe, a tsenya Moya o o Boitshepho mo pelong yame;

Oo, ke rata, Ke rata Monna yole wa Galilee.

Mokgethisi o ne a ya go rapela mo tempeleng letsatsi lengwe.

O ne a lela a re, "Oo Morena nkutlwela bothoko!"

O naya tshwarelo ya dibe tsotle, mme o tsenya kagiso mo pelong;

O ne a re, "Tlang le te go bona Monna wa Galilee." go siame.

O kgontshitse digole go kgona go tsamaya, le dimumu di a bua,

Maata ao a ne a buiwa ka lerato mo lewatlang;

Difofu dine tsa bulwa matlho, ke a itse gore go ne go ka nna jalo

Mautlwelo bothoko a Monna yole wa kwa Galilee.

Tshwantsha seo le bodiredi mo nakong eno.

Mosadi wa ko sedibeng, O ne A mmoleleladibe tsa gagwe tsotle,

Ka ga a neng a na le banna ba le bathano ka nako eo.

O ne a itshwarelwa dibe tsotle, mme kagiso e e boteng e ne ya tsengwa mo pelong ya gagwe.

O ne a lela, "Tlang le bone Monna yo wa ko Galilee!"

122 Mosadi, O ka dira go tshwana. O ne a badile dipelo tsa lona mo mosong ono. Monna , o badile pelo ya gago. Oo, mokgethisi, a re rapeleng!

Oo, ke rata Monna yole wa ko Galilee, gotswa Galilee,

Gonne o ntiretse go le gontsi thata.

O intshwaretse dibe tsoble, o tsentse Mowa o o Boitshepho mo pelong yame.;

Oo, ke rata, ke rata Monna yole wa Galilee.

A le mo rate le nna, mo mosong ono? Oo, moleufi wa seganana, yo o kailang, fano kana kwantle ko o ka tswang o le gone, a o tla amogela Morena wame mo mosong ono? Ke Lefoko, mme o tsiseditswe Lefoko. A o ka se Mo amogele mo mosong ono? A le ka tsholetsa matshogo a lona kana le eme ka dinao, kana sengwe, mme le rapele le re, "Ke bata go mo amogela go ne jaana. Mokaulengwe, ke gorata game. Ke bata go mo amogela gone gaanong." A o ka ema ka dina, opefela yo o batang go rapelellwa, mme le

re, "Ke ..." rapeletswe, ke raya, "Ke moleufi. Ke bata ..." Modimo a go segofatse, rre. A go na le yo mongwe? A mongwe le mongwe a rapele jaanong, nneelang motsso.

Oo, bogologolo mo bojelong ja dipitse, (go ne go na le tobekano, le a itse, gore lefatshe le ne le ntse jalo), mme ke a itse gore go ne go ntse jalo,

Ngananyana o ne a tsholwa go boloka batho mo dibeng tsa bone.

Ga Johane a mmona mo letshitshing, Ene e le Kwana ele ka bosa khutleng, (go tshwana letsatsi Lengwe.)

Oo, Ke Keresete, yo o Bapotsweng ko Calvary.

123 A ga le ka ke la mo rata ka dipelo tsa lona lotlhe, o kgona go tswa mo seemong se sa selefatshe se o leng mo go sone? Lona basadi, lona banna, oo, lke eng se le ntse le se kotametse fano nako e yotlhe? Go supa gore go na le sengwe mo go lona, gona le sengwe mo go lona sese tshwereng ke tala le lenyora. Le ka bo le sa kotama fano lobaka la dioura tse pedi kana tlharo, le kotame mo kagong e e ntseng jaana; go na le sengwe. A o ka seke o go tsee tsia mo letsatsing leno? Lesang fashene le boitsaanape le dilo tsotlhe tsa lefatshe, di fete kgakala mo megopolong ya lona gone jaana, mokaulengwe le kgaityadi yo o rategang.

Dikereke dia kopana, dichaba tse di kgolo di a kgaogana, Isiraele o a tsoga.

Ditshupo tse baporofeta ba di buetsengpele;

Malatsi a badichaba a badilwe, ka khutsafalo tse di fedile;

"Boelang, ko ga lona Oo lona ba ba dispersed, to your own."

Letsatsi la thekololo le gaufi,

Dipelo tsa batho di a koafala ke letshogo;

Tlatswa ka Mowa, o baakanye dipone tsa gago mme di bonege,

Leba godimo, thekololo ya gago e gaufi!

Baporofeta ba maaka bua maaka, ba gana Nnete ya Modimo,

Gore Jeso Keresete ke Modimo wa rona.

124 Jaanong, seo ke nnete. Rotlhe re itse letsatsi le re tshelang mo go lone.

Mme o rile go tla nna le Lesedi ka nako ya phirimane.

Le tla bona tsela ya go ya Kgalalelong.

Ke letsatsi le re tshelang mo go lone go ne jaanong. Lesedi le tla phatsima mo maiteboeng ga lefifi le le tsena, ka nako ya letatana, naledi ya pririmane.

Lotatana le naledi ya pririmane,

Mme morago ga lefifi leo!

A go senne khutsafalo ya kgaogano,

Ga ko bofelong ke fudugile;

Gonne gotlhe kwantle ke molelwane wa nako le sebaka,

Mme morwalela o ka nkisa kgakala,,

Mme ke bata go bona mokgweetsi wame wa sefofane mo matlhong

Ga ke sena go tlola mola.

O se ka wa mpolelela, ka dipalo tsa selelo,

Gore botshelo ke toro e e loleya!

Mme mowa o o otshelang o sule,

Dilo ga di se di lebegang di le sone.

Ee, botshelo bo mmatota, Gape botshelo bo tlhwaafetse!

Mme phuphu ga se sekgele sa jone;

Gonne o dule mo mmung, mme o tla boela mo mmung,

Go ne go sa buiwe ka mowa.

Matshelo a banna ba bagaka botlhe a a re gakolola,

Gape ga re kake re dira matshelo a rona magolo,

Mme, go kgaogana, re go tlogela kwa morago ga rona,

Dikgatlo mo motlhabeng wa nako;

Dikgatlo, tse gongwe tse dingwe,

Ga o sa tsamaya mo boteng ja thwaafalo ya botshelo;

Mokaulengwe yo o hutsafatsang gape a kgelogile,

Mo go boneng , o tla tsoga gape.

A re emeng, mme re dire,

Ka pelo ya kgotlhang epe fela;

O seka wa nna jaaka dikgomo e e kgweediwang ya semumu!

Nna mogaka mo ntweng!

125 Modimo yo o rategang, ke ba Gago. Ke bonye banna ba ba bedi ba ema ka dinao, Rara. Ke a rapela Modimo gore o ba amogele jaanong. Ba bata go nna ba Gago. Ba thantse go tswa mo botshelong ja boikgatholoso jo ba neng ba bo tshela, mme jaanong ba batla go shahadiwa, ba dirwe bantsha, ka Mowa wo o Boitshepho mo Peong e e neng ya jalwa mo dipelong tsa bone mo letsatsing le. Modimo wa

bosakhutleng, Mmopi wa dilo tsotlhe, Yo o dirileng Lefoko la Gago, mme ke dumela gore O ne o itse banna ba tla dira se mo mosong ono. Ke rapela, gore O nosetse Lefoko leo, mme O seka wa letelela Seatane go ba ngaporolola mo diatleng tsa Gago. A e nne setlhare se nako enngwe, mo Paradaeseng ya Modimo, ga e bosedwa yotlhe gape, ga gore Lefoko la Gago ga le ketla le palelwa, le tla nna gape. Gonne lefatshe le ...

126 Mme ga go ketla go nna le thabologo ya mofuta o mo lefatsheng le le tlang. Go tla bo go sena dikoloi kana sepe fela se se dirilweng ke boitsaanape. Go tla bo go sena dilo tseo mo lefatsheng le tlang. Mme e ta bo e le thabologo ya mofuta o eleng wa Modimo e e atla e thomang pusing ya kgalalelo. Ka gore mo thabologong e go na le bolwetse, leso, mahutsana, diphuphu, le letlhoko. Mme mo Pusong e e tlang, ga gona leso, ga gona mahutsana, ga gona bolwetse, ga gona go tsofala. Oo Modimo, dilo tsotlhe di tla bo di le disha, mo thabologong ya Gago.

Modimo, re fetole mo letsatsing leno, ka maata a Gago, ka go ntsháfatsa megopolo ya rona, go tswa mo dilong tsa lefatshe leno jaaanong, tse e seng tsa sepe, go tsena mo Lefokong la Modimo. Mme re ntsháfadiwe ka phetolo ya maata a Modimo mo Peong e e mo dipelong tsa rona, gore re dumele, go nna ditshedi tse di di bidiwang barwa le barwadia Modimo. Ke thapelo yame ke rapelela batho go Wena, Rara, mo Leineng la ga Jeso. Amene.

127 Jaanong go lona ba ba mo kgasong, gope ko le le gone, ke bata gore le amogele Keresete jaaka Mmoloki wa lona, mme le tlatse ka Mowa wa gagwe, lona ba le le reeditseng kwantle koo. Mafoko a a buiwang mo mosong ono, a a wele mo pelong tsa lona. Mme le amogele Jeso lgone koo. Mme lepa botshelo ja gago, gape o leebelele gore o tsela jang morago ga moo. Mme tsayang Sefo ya motho yo o akanyang fa. Ga o ipona o dira sengwe se se kgatlhanong le Lefoko le, suta mo go sone, gone ka bonako. Le a bona? Ka gore, gona le Sefo e e kganelelang leso kgakala le wena, ke Lefoko la Modimo. Mafoko a gagwe ke Botshelo, mme a tla go kganelela kgakala le leso

128 Lona batho ba ba fano ba ba mo kagong e jaanong, ke le beile nako e telele fano. Ke le lebogela go tla ga lona fano. Ke rapela gore Modimo a seka a letelela Peo e go swa. Ke solofela gore ga le akanye gore ke ema fano fela go ta go bua dilo tse go nna pharologano. Ke bua se ka ntata ya lefato; gape ke itse gore ga ke sa ntse ke le motho yo o kgona go swa, ke yone fela nako e ke ka kgona go rerela batho. Gape ke rata Jeso Keresete. Ke Mmoloki wame. Mme gakologelwang, ke ka bo kele kwantle kwa mo mmileng ga e ne e se ka ntata ya Gagwe. Ke ka bo ke le kwantle kwa; batsadi bame, e ne ele baleufi. Mme Modimo, ka phetolo ya maata a Gagwe, Ke a itse gore e ntirile sebopiwa mse se pharologano. Gape ke a kgona—ke ka le kgothatsa ka yone, gore e siame. Mme e tla nna teng ka nako ya mathatha. Le nako ya leso, le le fa kgorong, ga o na poifo. "Ga gona sepe se se ka re kgaoganyang le lerato la Modimo, yo eleng Keresete." A Modimo a segofatse mongwe le mongwe wa lona, mme a lefe Botshelo jo bo sa Khutleng.

129 Ke bale kafe fano ba ba senag Peo ya Modimo, e leng kolobetso ya Mowa o o Boitshepho? A o ka tsholetsa letsogo la gago, o bo o re, "Nkgopole, Mokaulengwe Branham, gore ke amogele Mowa o o Boitshepho oo." Jaanong le tseye Lefoko mo ya lona—mo pelong ya lona, mme o le dumele. Jaanong ga o ... O ka itebelela. O tsamaye o ye o itebelele mo seiponeng, mme o ka kgona go lemoga ga o leng teng. Le a bona, o tla itse.

O a re, "Ee, ga ke a ka ka tsholetsa letsogo lame, ka gore ke dumela gor ke na nao."

Itebelele mo seiponeng, mme o tla bona gore mowa o o go tsietsang ke wa mofuta ofe, le a bona. Go akanya mo go tsieditsweng! "Go na le tsela e eketeng e siame mo mothong, mme bokhutlo jwa yone ke ditsela tsa loso." A seo ke nnete?

Kwa sefapanong fa Mmoloki wame a swetseng,
Koo kwa ke ne ka lelela go tlhatswiwa mo sebeng.
Oo, koo mo pelong yame madi a ne a ne tlotswa.
Kgalalelo ...

130 Tswalang matlho a lona, ka motsotso jaanong, mme le Mo opelele pena eo. A re tsholetseng matsogo a rona.

Kgalalelo go Leina la Gagwe, Leina la thwathwa e kgolo!
Kgalalelo go Leina la Gagwe!
Mo pelong yame go ne ga tlotswa Madi;
Kgalalelo go ya Gagwe ...

Ke bata lona Bakeresete gore o dumedise mongwe ka letsog, yo o bolokilweng.

Ke bolokilwe mogo itumedisang go tswa mo sebeng,
Jeso o mo go nna ka monate,
Koo ko sefapanong fa a neng a tseela mo teng;
Kgalalelo go Leina la Gagwe!
Kgalalelo go Leina la Gagwe, Leina le le thwathwa!

Kgalalelo go Leina la gagwe!
 Koo fa Madi a ne a tlotswa mo pelong ya me;
 Kgalalelo go Leina la Gagwe!

131 Madi a na le peo ya Botshelomo go one, le a itse. Se ke sa ba ba sa Mo itseng.
 Oo, tlang ko Motswedding o o humileng o o molemo;
 Latlha mowa wa gago wakhumanego ko dinaong tsa Mmoloki;
 Oo, tsenelela mo letsatsing leno, mme gore o dirwe o nne yo o feletseng;
 Kgalalelo go Leina la gagwe!
 Oo, kgalaletso go ...

A re obeng ditlhogo tsa rona jaanong jaaka ga re e opela.
 Kgalaletso go Lina la Gagwe!
 Koo mo pelong yame e ne ya tlotswa ka Madi;
 Kgalalelo go Leineng la gagwe!

132 A le a Mo rata? [Phuthego araba e re, "Amene." — Ed.] Paulo a re, "ke tla opela mo Moweng. Ke tla obamela mo Moweng." A re e opeleng ka bonolo gape, re tsholeditse diatla tsa rona.

Le a itse, mathata a teng, rona batho ba MaPentekosete, re latlhegetswe ke boipelo ja rona, re latlhe getswe ke maikutlo. Jaaka Billy Graham a ne a bua maloba bosigo, "Baruti bao ba kholara tse di mennweng, ba tsamaela kwa borwa, ba opa diatla tsa bone, ba gatela kwa godimo le kwa tlase ka dinao tsa bone fa fatshe, ba gataka, ba ne ba na le sengwe se baneng ba se itumeletse." Jalo, ee, ke na le Sengwe se ke itumetseng ka sone. Le a bona? Le a bona? Ee. Ee, re latlhegetswe ke maikutlo.

Jaanong a re tsholetseng matsogo a rona. O seka wa tshwenyega ka dikeledi, hga di na go gobatsa ope, le a bona. Mo o ga go gobatse. "Yo o tswang a tsamaya a jala, ka selelo, mme a tshotse peo, o tlaa boa gape go sena pelaelo, a tsisa dingata tsa thwathwa." Gotlhe gosiamme.

Kgalalelo go Leineng la Gagwe, Leinwa la thwathwa!
 Kgalalelo go Leineng la Gagwe!
 Foo ko Madi a ne a tlotsa pelo yame;
 Kgalalelo go Leineng la gagwe!
 Kgalalelo go la gagwe ... (Oo Modino! Galaletsa Modimo!)
 Kgalalelo go Leineng la Gagwe!

Nwetsa Peo, mo pelong ya me, Morena!
 Pelo yame e ne ya tlotswa ka Madi;
 Kgalalelo go Leina Gagwe!



www.messagehub.info

Thero Ka

William Marrion Branham

"... Mo Metlheng ya Lentswe la Moengele wa Bosupa ..." Tshenolo
 (10:7)